



Društvo za osiguranje
„NEŠKOVIĆ OSIGURANJE“ A.D.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU (01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Bijeljina, mart 2024. godine

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ DIREKTORA.....	3
OPŠTE INFORMACIJE	4
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA I OVLAŠĆENOG AKTUARA	7
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA	7
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA	7
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I AKTUARSKE METODE.....	7
PRIMIJENJENE RAČUNOVODSTVE POLITIKE.....	7
Nematerijalna ulaganja – imovina.....	7
Nekretnine, postrojenja i oprema.....	8
Imovina sa pravom korištenja.....	8
Amortizacija	9
Investicione nekretnine	9
Učešće u kapitalu.....	10
Dugoročni finansijski plasmani	10
Zalihe materijala.....	10
Kratkoročni finansijski plasmani	10
Hartije od vrijednosti	10
Kratkoročna potraživanja	10
Aktivna vremenska razgraničenja.....	11
Gotovinski ekvivalenti i gotovina.....	11
Preračunavanje deviznih iznosa.....	11
Kapital	11
Rezervisanja za primanja zaposlenih.....	12
Kratkoročne obaveze.....	12
Pasivna vremenska razgraničenja.....	12
Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete.....	12
Rezervisanja za nastale a neprijavljenе štete	12
Idvojena sredstva za preventivu	13
Prihodi i rashodi	13
Ispravljanje grešaka.....	14
Pravila procjenjivanja-osnove vrednovanja.....	15
Načelo poslovanja	15
PRIMIJENJENE AKTUARSKE METODE	15
POSLOVNO OKRUŽENJE I POLOŽAJ DRUŠTVA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ...16	
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST I ORGANIZACIONI DIJELOVI.....	17
PODACI O BROJU I STRUKTURI ZAPOSLENIH	17
BRUTO PREMIIA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA	18
PODACI O ŠTETAMA.....	19
ANALIZA OSTVARENOG FINANSIJSKOG REZULTATA.....	24
ANALIZA PRIHODA I RASHODA PREMA ŠEMI BILANSA USPJEHA.....	25

ANALIZA ODNOSA TROŠKOVA SPROVOĐENJA OSIGURANJA I REŽIJSKOG DODATKA	30
ANALIZA ODOBRENIH BONUSA I POPUSTA.....	30
FINANSIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA	31
STALNA IMOVINA	31
TEKUĆA IMOVINA.....	33
STRUKTURA I OBRAČUN ADEKVATNOSTI KAPITALA I VISINA MARGINE SOLVENTNOSTI.....	37
PREGLED KREDITNIH ZADUŽENJA DRUŠTVA PO ROČNOSTI	39
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI, RACIO TROŠKOVA, RACIO ŠTETA, KOMBINOVANI RACIO I OSTALI POKAZATELJI EFIKASNOSTI POSLOVANJA	40
TEHNIČKE REZERVE.....	41
IZVJEŠTAJ O ODНОСИМА SA POVEZANIM PRIVREDНИМ DRUŠTVIMA I PREGLED ПРАВНИХ FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA	43
IZVJEŠTAJ O ODНОСИМА SA LICIMA KOJA POSJEDUJU KVALIFIKOVANI UDIO U DRUŠTVU, DIREKTOROM, ČLANOVIMA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA I INTERNOG REVIZORA	48
STRUKTURA I IZNOS DONACIJA.....	49
ZНАЧАЈНИ POSLOVNI DOGAĐAJI	49
PROCJENA ОČEKIVANOG BUDUĆEG RAZVOJA	49
AKTIVNOSTI U VEZI SA ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM.....	50
OTKUP AKCIJA.....	50
POSLOVNI SEGMENTI	50
FINANSIJSKI INSTRUMENTII NJIHOV UTICAJ NA FINANSIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA.....	50
CILJEVI I POLITIKE DRUŠTVA U VEZI SA UPRAVLJANjem RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKAMA ZAŠTITE OD RIZIKA.....	50
IZLOŽENOST RIZICIMA	51
POLITIKA REOSIGURANJA I SAOSIGURANJA	56
PRIMJENJENA ПРАВILA KОРPORATIVНОГ UPRAVLJANJA	57
SPISAK USLOVA I TARIFA	59

UVODNA RIJEČ DIREKTORA

„Nešković osiguranje“ a.d. Bijeljina je i u poslovnoj 2023. godini nastavilo višegodišnju tradiciju uspješnog poslovanja, uz pozitivan finansijski rezultat od 6.560.879,00KM.

Uspješno poslovanje rezultat je odgovornog i stručnog upravljanja Društva, redovnog izmirenja obaveza, redovne isplate štete, racionalizacije troškova poslovanja, poštovanja zakona, podzakonskih akata i internih procedura procesa rada.

Dugoročno posmatrano, Društvo je opredjeljeno za pomjeranje strukture premije od obaveznih ka neobaveznim vidovima osiguranja i iz godine u godinu ulaže dodatna sredstva i resurse ka tom cilju. Određenih pomaka u tom pravcu ima, ipak, višegodišnja ekonomska stagnacija, koja je počela pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19, nastavljena ratnim sukobom između Ukrajine i Rusije, a koji su poslijedično proizveli visoku stopu inflacije i pad kupovne moći stanovništva i privrede, su realizaciju tog cilja u prethodnoj 2023. godini dodatno otežali. Dominacija obaveznih vidova osiguranja, a na prvom mjestu osiguranja od autoodgovornosti, bila je i u 2023. godini bez konkurenčije.

Cijene svih proizvoda i usluga su značajno rasle i u 2023. godini, te je tako i rast cijena automobila, autodijelova i rada automehaničarskih radionica bio značajan. Shodno tome narasla je i prosječno isplaćena šteta, a koja je za oko 25% veća nego u prethodnoj poslovnoj 2022. godini.

Ostvarena premija u 2023. godini jeste veća u odnosu na 2022. godinu za oko 17%, no ovaj rast, prije svega, odraz je rasta cijene obaveznog osiguranja od autoodgovornosti od 18%. Ipak, može se zaključiti da je Društvo u cijelosti očuvalo svoj portfelj osiguranja, što je u opisanim uslovima poslovanja značajan uspjeh.

Imajući u vidu sve prethodno iznijeto može se konstatovati da se Društvo vrlo dobro prilagodilo otežanim uslovima poslovanja i uprkos svim poteškoćama ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. Tokom čitave godine nije bilo otpuštanja radnika niti bilo kakvog smanjenja plata.

Zbog situacije sa pandemijom, a zatim i ratom, prethodne četiri poslovne godine predstavljale su svojevrsan izazov za svaki segment privrede, a čini se da neće biti mnogo drugačije ni u 2024. godini. Svijet je suočen sa činjenicom da ratni sukob na tlu Evrope, između Rusije i Ukrajine, ulazi već u treću godinu i neumorno utiče na svjetsku privrodu a još više na male privrede kakva je naša.

Dvije godine nakon početka sukoba posljedice se osjećaju u svim segmentima privrede, ali i kod stanovništva koje je uslijed globalnog rasta cijena svih proizvoda i usluga još slabije kupovne moći.

Već sada je izvjesno da će se i u 2024. godini poslovati u neizvjesnim uslovima i okruženju, uz veliki oprez pri potrošnji, posebno na proizvode i usluge koje se ne smatraju esencijalnim.

Ipak, aktivnosti Društva i dalje će biti usmjerenе ka restrukturiranju portfelja, odnosno ulaganju dodatnih napora i resursa sa ciljem povećanja portfelja segmenta neobavezni osiguranja, prije svega, imovinskih vidova, ali će se istovremeno ulagati i napor da se očuva postojeći portfelj obaveznih osiguranja, koji ima dominantan udio u bruto premiji Društva, kao i u bruto premiji cjelokupnog sektora osiguranja u Republici Srpskoj, pa i Bosni i Hercegovini.

Pored aktivnosti koje se tiču restrukturiranja portfelja značajna pažnja bila je, a biće i dalje, posvećena osavremenjavanju procesa poslovanja, uvođenju novih tehnologija i usluga, obezbjeđenju sigurnosti poslovanja i adekvatnih rezervi za sve preuzete obaveze, kao i usklađenosti poslovanja sa svim zakonskim i podzakonskim aktima. U fokusu poslovne politike i dalje će biti osiguranici i njihova potreba za zaštitom i sigurnošću.

Kontinuiranim praćenjem privrednih i društvenih izazova kojima je Društvo izloženo kroz svoje poslovanje trudim se da razumijem nove zahtjeve koji se od Društva traže, kako od strane klijenata tako i zakonodavnog okvira, i spreman sam na nove poslovne uspjehe i pozitivan trend poslovanja bez obzira na sve izazove koji nas očekuju u budućnosti. Postoji jaka svijest da je djelatnost osiguranja povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su stalno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intezitetom. Najjednostavnije ih je klasifikovati na rizike koji proističu iz poslovanja Društva u mikroekonomskom i makroekonomskom okruženju (tržišni rizik, rizik deponovanja i ulaganja, cjenovni rizik i dr.) i rizike koje Društvo preuzima po osnovu ugovora o osiguranju (rizik osiguranja). U tom smislu su ulagani veliki napor da se doslednom primjenom načela sigurnosti u oblasti ulaganja sredstava tehničkih rezervi i ograničavanja troškova poslovanja u okviru režijskog dodatka Društvu obezbjedi sigurnost poslovanja i adekvatne rezerve za sve preuzete obaveze.

Na taj način, u poslovnoj 2023. godini Društvo je bilo likvidno i solventno i redovno je i u cijelosti izmirivalo sve obaveze koje proističu, kako iz ugovora o osiguranju, prije svega isplata šteta, tako i sve druge obaveze iz poslovanja, a što je jedan od poslovnih ciljeva i u 2024. godini.

Jačanje finansijskog položaja Društva, kao primarni cilj u poslovnoj 2024. godini, trebao bi biti realizovan, prije svega, kroz realizaciju plana porasta bruto premije, rasta broja klijenata, zadržavanja visokog procenata efikasnosti u rješavanju šteta, pažljivo odmjerenoj dozi opreznosti kod preuzimanja rizika i stručnom pristupu kod rezervacije šteta.

OPŠTE INFORMACIJE

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od dana 20.02.1997. godine, oznaka i broj upisnika suda Fi – 137/97, broj registarskog uloška registarskog suda: 1 – 3908, a na osnovu Rješenja nadležnog ministarstva o davanju saglasnosti za osnivanje društva, izvršen je upis osnivanja Organizacije za osiguranje „Nešković“ d.d. sa sjedištem u Bijeljini, ulica Sremska bb.

Danas Društvo posluje kao Akcionarsko društvo za osiguranje „Nešković osiguranje“ Bijeljina, ulica Sremska broj 3 (u daljem tekstu Društvo).

Sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Republike Srpske zaključen je Ugovor o registraciji HOV i vođenju računa emitenta broj: 04 – 178/2002 od dana 29.05.2002. godine, a kojim su uređeni međusobni odnosi iz osnova registracije HOV i vođenja knjige akcionara.

Visina upisanog osnovnog kapitala na dan 31.12.2023. godine iznosi 10.000.000KM (5000 redovnih hartija klase A, nominalne vrijednosti jedne hartije 2.000KM, lokalna oznaka hartije: NKOS-R-A).

Društvo se bavi vidovima neživotnih osiguranja i svoju djelatnost obavlja na području Republike Srpske, pretežno putem sopstvene poslovne mreže, koju čine četiri poslovne jedinice, četrdeset tri šaltera i sedamdeset osam zaposlenih radnika. U poslovnoj 2023. godini Društvo je

imalo poslovne odnose sa dva brokerska društva, s tim da je udio poslovanja preko istih u poslovnoj 2023. godini bio relativno mali. Društvo se bavilo i saosiguranjem u 2023. godini.

Tabela 1. Opšti podaci o Društvu

Puni naziv:	Akcionarsko društvo za osiguranje „Nešković osiguranje“ Bijeljina		
Skraćeni naziv:	„Nešković osiguranje“ a.d. Bijeljina		
Sjedište:	Bijeljina, ulica Sremska br. 3		
Oblik organizovanja:	Akcionarsko društvo – 03		
Matični broj:	01881019		
JIB:	4400330410003		
Broj registra:	RD-1		
Akcijski kapital i vlasnička struktura:	Nešković doo, Bijeljina	9.844.000,00KM	98,44%
	Nešković Dragan, Bijeljina	156.000,00KM	1,56%
Osnivanje i registracija:	Upis osnivanja Organizacije za osiguranje „Nešković“ dd iz Bijeljine u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini	Fi-137/97 Uložak 1-3908	20.02.1997
	Upis promjene naziva ovog dioničkog društva za osiguranje i njegove transformacije u akcionarsko društvo za osiguranje u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini	Fi-202/2002 Uložak 1-3908	11.03.2002
	Upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje (direktora) Društva u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini	080-0-Reg-06-000 874 Uložak 1-3908	29.12.2006
	Upis usklađivanja sa Zakonom o društima za osiguranje, shodno rješenju Agencije za osiguranje RS broj 05-123-4/07 u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini	080-0-Reg-07-000 693	19.11.2007
	Upis povećanja osnovnog kapitala Društva raspisivanjem pete emisije akcija, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini	080-08-Reg-09-000 313	16.06.2009
	Upis organizovanja i usklađivanja opštih akata Društva, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društima za osiguranje	059-0-Reg-10-000 586	10.01.2011
	Upis usklađivanja djelatnosti Društva, shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS i Uredbe o klasifikaciji djelatnosti RS	059-0-Reg-11-000 234	14.04.2011

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	Upis povećanja osnovnog kapitala Društva šestom emisijom redovnih akcija, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u sudske registar Okružnog privrednog suda u Bijeljini	059-0-Reg-12-000 591	17.07.2012
	Upis povećanja osnovnog kapitala Društva sedmom emisijom redovnih akcija, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u sudske registar Okružnog privrednog suda u Bijeljini	059-0-Reg-14-00294	08.05.2014
	Upis povećanja osnovnog kapitala Društva osmom emisijom redovnih akcija, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u sudske registar Okružnog privrednog suda u Bijeljini	059-0-Reg-15-000 341	27.04.2015
	Upis povećanja osnovnog kapitala Društva, devetom emisijom redovnih akcija, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u sudske registar Okružnog privrednog suda u Bijeljini	059-0-Reg-18-000 426	16.05.2018
Dozvola za rad:	Dozvola za rad Agencije za osiguranje Republike Srpske	05-123-4/07	20.09.2007
Vrsta osiguranja za koju je društvo dobilo dozvolu za rad:	Agencija za osiguranje Republike Srpske donijela je Rješenje o izdavanju dozvole za rad "Nešković osiguranju" a.d. Bijeljina za obavljanje poslova osiguranja i to za sve vrste neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a), b) i c) Zakona Po Rješenju Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-12-000 591 od 17.07.2012. godine djelatnost Društva je:1) 65.12 – Ostalo osiguranje; 2) 66.21 - Procjena rizika i štete i 3) 66.29 – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima		
Organizaciona mreža:	Prema Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka broj 15570 od 09.09.2014.. godine, Društvo je svoju poslovnu djelatnost obavljalo preko ukupno: - 4 poslovne jedinice (PJ Banja Luka, PJ Dobojski, PJ Brčko Distrikt i PJ Brčko Distrikt br. 2) - 43 šaltera.		
Lica na značajnom položaju:	Generalni direktor: Milenko Mišanović Izvršni direktor za osiguranje: Sandra Jovanović Izvršni direktor za finansijske, pravne i opšte poslove: Ornela Sekulić Interni revizor: Ilija Sekulić Interni aktuar: Vanja Dragičević	Predsjednik UO: Tomo Simić Član UO: Velibor Lazić Član UO: Mile Jovanović	
Eksterni revizor i aktuar:	Eksterni revizor: Revidere d.o.o., Bijeljina	Eksterni aktuar: Vladimir Nikolić	
Banke sa kojim Društvo posluje:	Nova banka a.d., Banja Luka Pavlović International bank a.d., Bijeljina Sberbank a.d., Banja Luka NLB Razvojna banka a.d., Banja Luka MF banka a.d., Banja Luka Intesa Sanpaolo dd Sarajevo	Addico a.d. Banja Luka Komercijalna banka a.d., Banja Luka Uni Credit a.d., Banja Luka Zirat banka dd Sarajevo	

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOGR REVIZORA I OVLAŠĆENOGR AKTUARA

Skupština Društva je za eksternog revizora Društva za poslovnu 2023. godinu imenovala revizorsku kuću „REVIDERE“ d.o.o., dok je za eksternog aktuara imenovan Vladimir Nikolić. Revizorski izvještaj i aktuarski izvještaj su posebni akti sačinjeni od imenovanih, a za potrebe ovog Izvještaja izdvajamo njihovo mišljenje

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOGR REVIZORA

Nezavisni revizor je u revizorskem izvještaju za 2023. godinu dao sljedeće mišljenje: „*Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2023. godine, i njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se zavšava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS-MSFI).*“

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOGR AKTUARA

U skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10) i Odlukom o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/07), Društvo je obavezno da pribavi ocjenu i mišljenje ovlašćenog aktuara o propisanim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju. Nakon uvida i kontrole istih, a u skladu sa članom 10. Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara, imenovani aktuar Društva, Vladimir Nikolić, dao je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I AKTUARSKE METODE

Društvo se u svom poslovanju pridržava odredaba Zakona o računovodstvu („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 94/15,78/20), internog Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i aktuarskih metoda propisanih i donesenih od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske i internim aktima Društva, kao i svim drugim važećim propisima koji su imali uticaj na sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja.

PRIMIJENJENE RAČUNOVODSTVE POLITIKE

Nematerijalna ulaganja – imovina

Nematerijalna ulaganja – imovina, je nenovčana imovina bez fizičke forme.

Uslov za priznavanje je mogućnost identifikacije i očekivane buduće koristi: softveri, ulaganje u razvoj, koncesije, patente, licence i sl.

Nematrijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja se vrši po nabavnoj vrijednosti primjenom osnovnog postupka predviđenog MRS-38, Nematerijalna sredstva, umanjena za ispravku vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije prema linearnom metodu po stopi od 20%, dok je procijenjena rezidualna vrijednost nula. Obračun amortizacije za nematerijalna ulaganja se vrši narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nematerijalno ulaganje stavljen u upotrebu.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Pod nekretninama,postrojenjima i opremom podrazumjeva se materijalna imovina koja preduzeće koristi u pružanju usluga,za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe,imovina po osnuvu koje će vjerovatno u buduće pristizati ekonomske koristi vezane za tu imovinu i ako se trošak nabavke može pouzdano izmjeriti. Nekretnine postrojenja i oprema se početno vrednuju po nabavnoj cjeni,odnosno po cjeni koštanja.Nakon početnog priznavanja vrednuju se po revalorizovanoj vrijednosti u skladu sa MRS-16 Nekretnine,postrojenja i oprema,umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulisane gubitke od umanjenja.

Nabavna vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećenu za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Dodatnim ulaganjima u stalna sredsta, kojima se produžava vijek trajanja ili povećava učinak,pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti, povećava se vrijednost istih: troškovi adaptacije,zamjene djelova,generalne popravke i sl

Ukoliko se dodatnim ulaganjem u stalna sredstva vrši obnavljanje,a ne produžava vijek trajanja istih priznaje se kao rashod perioda u kome su nastali.

Obračun amortizacije za nekretnine,postrojenja i opremu se vrši narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada su stavljeni u upotrebu.

Revalorizaciona rezerva stvorena po osnovu revalorizacije nekretnina se u toku godine, a u toku vijeka upotrebe nekretnina, prenosi na neraspoređenu dobit ranijih godina u iznosu razlike između obračunate amortizacije na revalorizovanom iznosu i amortizacije zasnovane na nabavnoj vrijednosti nekretnina.

Dobitak po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih srestava iskazuje se neposredno kao ostali prihodi u okviru prihoda.Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao ostali rashodi u okviru ostalih rashoda poslovanja.

Sitan inventar koji se ne klasificiše kao stalno srestvo iskazuje se na zalihamu i otpisuje se 100% sa danom stavljanja u upotrebu na teret rashoda perioda

Imovina sa pravom korištenja

U skladu sa primjenom MSFI-16 koje društvo primjenjuje od 01.01.2020.g. u aktivi bilansa stanja će se voditi imovina uzeta pod zakup kao imovina sa pravom korištenja odvojeno od ostale

imovine pravnog lica dok se u pasivi priznaju obaveze po osnovu imovine sa pravom korištenja za čitav period trajanja zakupa.

Na prvi dan trajanja zakupa,zakupac obavezu po osnovu zakupa ne posmatra u nominalnom iznosu, već se vrši diskontovanje primjenom odgovarajuće kamatne stope kako bi uvažio uticaj vremenske vrijednosti novca.

Ugovor predstavlja ugovor o zakupu ukoliko se njime ustupa pravo kontrole nad korištenjem određene imovine tokom ugovorenog perioda u zamjenu za naknadu.Prilikom procjene perioda trajanja zakupa uzima se u obzir period bez mogućnosti otkazivanja,opcija za produženje zakupa.

Kratkoročni zakupi koji imaju ugovoreni iznos zakupa do 12 mjeseci ,koji ne sadrže mogućnost kupovine predmetne imovine bez obzira na vrijednost su kratkoročni zakupi i knjiže se na troškove zakupa.

Amortizacija

Amortizacija nekretnina ,postrojenja i opreme obračunava se linearom metodom po stopama,koje su određene tako da se neotpisana vrijednost osnovnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja i to od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljen u upotrebu.

Amortizacija imovine sa pravom korištenja će se vršiti tako da će se diskontna vrijednost podjeliti sa brojem godina trajanja zakupa.

Investicione nekretnine

Investicione nekretnine u skladu sa MRS-40 Ulaganja u nekretnine,su zemljište i zgrade koje se drže radi ostvarivanja ekonomski koristi u Duštvu, odnosno izdavanja u zakup ili uvećanja vrijednosti kapitala ili jednog i drugog.

Početno mjerjenje investicionih nekretnina prilikom sticanja se vrši po nabavnoj vrijednosti.

Nakon početnog priznavanja,naknadno mjerjenje investicionih nekretnina se vrši po modelu fer vrijednosti primjenom osnovnog postupka predviđenog MRS-40-Investicione nekretnine.

Primjena osnovnog postupka podrazumjeva da se prilikom vrednovanja investicionih nekretnina ne vrši obračun amortizacije,revalorizacije ili obezvređenja u skladu sa MRS-36.

Vrednovanje po fer vrijednosti podrazumjeva da se na datum svakog narednog bilansa može očekivati promjena vrijednosti investicionih nekretnina,pri čemu se povećanje te vrijednosti priznaje kao drugi poslovni prihodi u tom obračunskom periodu a smanjenje fer vrijednosti ide na teret poslovnih prihoda tog perioda odnosno na teret rashoda po osnovu obezvređenja imovine.

Procjenu fer vrijednosti će vršiti ovlašteni procjenjivač.

Prevođenje u investicionu nekretninu ili iz nje vrši se isključivo kada dođe do promjene u namjeni te nekretnine.

Učešće u kapitalu

Učešće u kapitalu procjenjuje se po nabavnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti ako je ona niža.

Učešće u kapitalu se otpisuje srazmjerno gubitku,a povećava srazmjerno povećanju osnovnog kapitala iz raspodjele neto dobiti, a na osnovu izvještaja pravnog lica kod kojeg je uložen kapital o pokriću gubitka odnosno povećanju osnovnog kapitala.

Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja. Ukoliko plasmani dospjevaju duže od godinu dana od dana činidbe odnosno od dana bilansiranja smatraju se dugoročnim plasmanima.

Zalihe materijala

Zalihe se u skladu sa MRS-2 Zalihe, iskazuju po nabavnoj vrijednosti.Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanu za zavisne troškove nabavke.

Zalihe društva čine pored materijala i zalihe obrazaca stroge evidencije,ostaci osiguranih oštećenih stvari i dati avansi.

Prenos zaliha obrazaca stroge evidencije na trošak se vrši kvartalno a najduže na dan bilansiranja.

Popis zaliha stroge evidencije vrši posebna komisija po odluci direktora.

Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

Plasmani koji dospjevaju do roka jedne godine od dana činidbe odnosno od dana bilansiranja smatraju se kratkoročnim finansijskim plasmanima.

Hartije od vrijednosti

Hartije od vrijednosti kojima Društvo raspolaze se klasificuju kao hartije od vrijednosti koje su namjenjene prodaji i prvo bitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti,a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti.

Svi realizovani i nerealizovani dobici po osnovu prodaje,odnosno promjene tržišne vrijednosti ovih XOV se priznaju u korist ostalih prihoda odnosno na teret ostalih rashoda u bilansu uspjeha u skladu sa MSFI-9 Finansijski instrumenti,priznavanje i mjerjenje.

Kratkoročna potraživanja

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasificuju se kao potraživanja.Potraživanja od kupaca se inicijalno iskazuju po vrijednosti iz fakture ukoliko je prodaja izvršena na uobičajan način.

Kratkoročna potraživanja obuhvataju:potraživanja za premiju,učešća u naknadama šteta u zemlji, potraživanja za regrese, zakupe i ostala potraživanja.

Ukoliko Društvo procjeni da dospjela potraživanja neće biti moguće naplatiti istekom vremenskog perioda od godinu dana od momenta dospjelosti, vršit će se direktan otpis potraživanja po odluci rukovodstva a na teret rashoda perioda.

Ispravka vrijednosti potraživanja se vrši i po Pravilniku o procjenjivanju bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva (indirektan otpis).

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji vremenskih razgraničenja iskazuju se obračunati a do kraja obračunskog perioda ne uplaćeni prihodi, unaprijed plaćeni troškovi i prenosna premija koja pada na teret reosiguravača.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju se u bilans u nominalnom iznosu kao što su gotovina u blagajni depoziti kod komercijalnih banaka,kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine.

Priliv i odliv sredstava iz blagajne se vrši u skladu sa uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

Sredstva u blagajni su ograničena blagajničkim maksimumom.

Preračunavanje deviznih iznosa

U skladu sa MRS 21-Efekti promjene kurseva stranih valuta, poslovne promjene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u Konvertibilne marke po srednjem kursu koji je važio da dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze izkazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunavaju se u KM po zvaničnom kursu koji je važio na taj dan po izvještaju centralne banke BiH.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha,kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika realizovane,odnosno na teret i u korist vremenskih razgraničenja-nerealizovane kursne razlike.

Kapital

Kapitalom se smatraju izvori sredstava koji ne dospjevaju dok pravno lice posluje i u bilansu se iskazuje u nominalnom iznosu:osnovni kapital, emisiona premija, rezervni kapital, revalorizacione rezerve i neraspoređena dobit.

Gubitak iz ranijih i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Akcijski kapital je utvrđen u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje.

Neraspoređena dobit se izkazuje po nominalnoj vrijednosti poslovne godine iz bilansa uspjeha.

Revalorizacione rezerve se prenose na neraspoređeni dobitak otpisom sredstava, uništenjem sredstava ili prodajom istih.

Rezervisanja za primanja zaposlenih

Rezervisanje se priznaje i vrši kada Društvo ima zakonsku obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv sredstava biti potreban da se izmire obaveze. Rezervisanje se sastoji od rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih obračunate kao sadašnja vrijednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine.

Rezervisanja za primanja zaposlenih se vrši u skladu sa MRS 19.

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija.

Otpis zastarjelih obaveza se vrši direktnim otpisom u korist prihoda.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja čine unaprijed obračunati prihodi (prenosna premija), rezervisanja i obračunati prihodi budućeg perioda.

Povećanjem prenosne premije smanjuju se prihodi od premije a u korist PV-a smanjenjem prenosne premije (PVR) povećavaju se prihodi od premije.

Povećanje rezervacija pada nateret poslovnih rashoda a smanjenje u korist prihoda od smanjenja rezervisanja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisanje za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrši se na osnovu procjene vrijednosti očekivanih iznosa svake pojedinačne štete na osnovu prikupljenih dokumenta, osim za štete za koje na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, rezervacija sredstava za takve štete se vrši na osnovu prosječne likvidirane štete u tekućoj godini za odnosnu vrstu osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezervisanja za nastale a neprijavljenе štete

Za nastale štete koje do kraja obračunskog perioda nisu prijavljene Društvo vrši obračun rezervacija na jedan od sledeća dva aktuarska meoda:

1)Metod na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim(nastalim prijavljenim a neriješenim)štetama

2)Metod ulančanih ljestvica.

3)Ostalim priznatim aktuarskim metodama

Metod na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim štetama Društvo primjenjuje kod onih vrsta osiguranja kojima se bavi u periodu kraćem od pet godina,a osnovni metod ulančanih ljestvica primjenjuje kod onih vrsta osiguranja kojima se bavii za koje ima podatke o likvidiranim i rezervisanim štetama od najmanje pet godina unazad.

Direktni i indirektni troškovi obrade šteta u rezervi za štete sastavni su dio bruto rezervi za štete.

Idvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obračunavaju se izdvajanjem iz bruto premije prema Odluci o raspodjeli bruto premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka.

Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom i propisima za preventivu.

Prihodi i rashodi

Poslovni prihodi

Poslovne prihode čine:prihodi od premije,prihodi od učešća u naknadi šteta,prihodi odsmanjenja rezervisanja, prihodi od regresa,prihodi od zakupa,prihodi od fondova,prihodi od naplate ZK,prihodi od uslužne procjene I drugi prihodi.

Prihodi od premije ostalih osiguranja

Prihod od premije ostalih osiguranja u skladu sa MSFI 15-Prihodi, prestavljuju fakturisane iznose premije koji su pouzdano utvrđeni i na osnovu kojih postoji priliv ekonomskih koristi u Društvu.Prihod se priznaje jednokratno u momentu izvršenja obaveze,odnosno kada je usluga izvrena kupcu.Društvo ima pravo da zahtjeva od kupca direktno onaj iznos koji odgovara vrijednosti usluge u ugovorenom periodu.

Prihod od premije se umanjuje za iznos prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda a koja predstavlja prihod budućeg obračunskog perioda (BPP).

Bruto perenosna premija se obračunava metodom "PRO RATA TEMPORIS" za ona osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i posle isteka obračunskog perioda s ciljem ispunjavanja obaveza koje će nastati nakon obračunskog perioda koje proizilaze iz ugovora o osiguranju i to za sve vrste osiguranja kojom se društvo bavi.

Prenosna premija "neto od reosiguranja" Društva koje obavlja poslove neposrednog osiguranja obračunava se tako što se bruto prenosna premija osiguranja sopstvenog portfelja umanji za zbir prenosne premije prenijete u reosiguranje.

Prihod po osnovu regresa se evidentiraju kada regresno potraživanje postane naplativo (kada počinilac štete uplati regres,vansudskim poravnanjem ili putem suda).

Provizija i drugi odgovarajući troškovi koje se mogu odnositi na prenosne premije se ne razgraničavaju,veći idu na teret ukupnog prihoda perioda u kome nastanu.

Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine:troškovi preventive,troškovi koji zavise od prihoda,doprinos u fond šteta,troškovi šteta,premija reosiguranja,troškovi rezervacije,amortizacije,troškovi poslovanja i drugi troškovi.

Premija i provizija reosiguranja se razgraničavaju u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama.

Finansijski prihodi i rashodi

Finansijske prihode čine:prihodi od kamata,pozitivne kursne razlike i slično.

Finansijske rashode čine: negativne kursne razlike,rashodi kamata i slično.

Na imovinu sa pravom korištenja obračunava se kamata na sadašnju vrijednost preostale obaveze po osnovu zakupa.

Ostali prihodi i rashodi

Ostale prihode čine:prihodi po osnovu prodaje imovine,viškovi osnovnih sredstava,naplaćena otpisana potraživanja,prihodi od smanjenja obaveza i slično.

Ostale rashode čine:gubici po osnovu prodaje i rashoda imovine,gubici i manjkovi osnovnih sredstava,otpis potraživanja i slično.

Ispravljanje grešaka

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina,odnosno nepokrivenog gubitka ranijih godina,na način utvrđen MRS-8 Računovodstvene politike,promjene računovodstvenih procjena i grešaka.

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veća od 0,2% ukupnog prihoda.

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda,odnosno u korist prihoda perioda u kome su identifikovane.

Pravila procjenjivanja-osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu istorijskog troška,osim za investicionu imovinu,investicione nekretnine,finansijsku imovinu i obaveze koji se vrednuju po fer vrijednosti i sredstva i obaveze uzete u zakup.

Istorijski trošak predstavlja nabavnu vrijednost imovine pri samom sticanju.

Fer vrijednost je cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine, ili plaćena za prenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja.

Načelo poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja,koje predpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje u budućnosti,načelo doslednosti što podrazumjeva korištenje istih računovodstvenih politika u poslednjem finansijskom izvještaju,načelo opreznosti,uzročnosti prihoda i rashoda,načelo pojedinačnog procjenjivanja imovine i obaveza i načelo identiteta bilansa.

Tekući i uporedni podaci u finansijskim izvještajima su iskazani u KM.

Za potrebe finansijskog izvještavanja prilikom prevođenja stranih valuta u KM,korišteni su sledeći kursevi:

EUR 1,95583,CHF 2,112127,USD 1,769982 i GBP 2,250538

PRIMIJENJENE AKTUARSKE METODE

Prilikom formiranja tehničkih rezervi Društvo primjenjuje aktuarske metode i kod obračuna prenosne premije i kod obračuna rezervacije za štete.

Obračun prenosne premije vrši se metodom *pro rata temporis* za sva ona osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i posle isteka obračunskog perioda, a s ciljem ispunjavanja obaveza koje će nastati nakon obračunskog perioda i koje proizilaze iz ugovora o osiguranju i to za sve vrste osiguranja kojima se Društvo bavi.

Prilikom obračuna rezervacija za nastale neprijavljene štete primjenjuju se sledeće aktuarske metode:

1) Metod na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim (nastalim prijavljenim a neriješenim) štetama;

2) Metod ulančanih ljestvica (Chain Ladder)

Aktuarske metode primjenjuju se i kod rezervacije rentnih šteta, odnosno ista se radi na bazi kapitalizacije.

Pored rezervisanja za štete odgovarajuće aktuarske metode primjenjuju se i prilikom rezervisanja za primanja zaposlenih a u skladu sa MRS 19.

POSLOVNO OKRUŽENJE I POLOŽAJ DRUŠTVA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Društvo ima dozvolu za obavljanje poslova neživotnih osiguranja u Republici Srpskoj, izdatu od strane Agencije za osiguranje RS broj: 05-123-4/07 od dana 20.09.2007. godine, a gdje su se u 2023. godini ovim poslovima bavila još 23 društva, od kojih 14 sa sjedištem u Republici Srpskoj i 9 filijala društava iz FBiH.

Činjenica da se na tako malom geografskom prostoru, odnosno relativno malom tržištu, djelatnošću osiguranja bavi veliki broj društava utiče na to da se ovom djelatnošću nije uopšte jednostavno baviti, a da bi se postigla dobra pozicija u posmatranom sektoru zahtijevaju se veliki profesionalni i stručni naporci.

Složenosti poslovanja i teškoći istog dodatno doprinosi i loše stanje u kome se nalazi sveukupna privredna aktivnost, kao i sam poslovni ambijent. Poslovna 2023. godina, kao i prethodne dvije, bila je obilježena ratnim sukobom između Ukrajine i Rusije, a koji je nastavio da izazva brojne poteškoće u poslovanju i da i dalje utiče na porast cijena svih proizvoda i usluga. Uslijed otežanih privrednih aktivnosti i niskog životnog standarda većina premije osiguranja se odnosila na obavezna osiguranja, dok se manji dio premije odnosio na dobrovoljna osiguranja.

Društvo dijeli sudbinu ukupnog ekonomskog okruženja i stanja u privredi, pa tako i problemi sa kojima se suočava ukupna privreda Republike Srpske, pa i šire, svakako se odražavaju i na samo Društvo.

Smanjen potencijal privrednih aktivnosti, koji traje već godinama, samo je pojačan u 2023. godini i neizbjježno je doveo do osiromašenja stanovništva, pada životnog standarda i smanjenja sredstava u opticaju, a time uticao i na smanjenje ukupne mase novčanih sredstava koja se izdvaja za premiju osiguranja, što se dalje neizbjježno negativno reflektuje na interes za osiguranjem, te samim tim sužava i poslovni okvir Društva.

Kao mjere u cilju sprečavanja nastanka štetnih posljedica neophodno je vršiti stalnu analizu, kontinuirani nadzor i kontrolu nad uloženim sredstvima uz disperziju ulaganja sredstava tehničkih rezervi i drugih sredstava Društva.

Istovremeno, potrebno je raditi i na edukaciji zaposlenih kao i širenju značaja osiguranja kao instituta kod građana, pogotovo u vremenima koja sa sobom nose neizvjesnost i druge rizike.

Potencijalni problemi mogu biti i gašenje – likvidacija društava u BiH što bi dovelo do dodatnih izdvajanja za pokriće neizmirenih obaveza od strane istih nakon okončanog postupka likvidacije, a kroz obaveze Zaštitnog fonda i Biroa Zelene Karte u BiH.

Za rješavanje naznačenih potencijalnih obaveza, Društvo, kroz svoje poslovne kratkoročne i dugoročne planove, ima u vidu mogućnost nastanka istih i u tom pravcu i planira određena sredstva, a među njima su i sredstva koja se nalaze u fondu za naknadu šteta i u garantnom fondu Biroa Zelene Karte u BIH.

Kontinuirano kroz proces poslovanja Društva obezbjeđuje se stalno praćenje i identifikovanje svih rizika i njihovo mjerjenje kako bi se preventivno i pravovremeno izloženost Društva prema istim svela na nivo kojim se ne ugrožava poslovanje i imovina.

U cilju pravilnog upravljanja rizikom osiguranja i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo veliki dio rizika prenosi na reosiguravače, odnosno već dugi niz godina reosigurava kako obavezno osiguranje,

tako i brojne vidove neobaveznih vrsta osiguranja. Isti smjer po pitanju reosiguranja Društvo će zadržati i u narednoj poslovnoj godini.

Međutim, i pored opisanog ambijenta Društvo već dug niz godina ostvaruje pozitivan finansijski rezultat.

GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST I ORGANIZACIONI DIJELOVI


Društvo svoju djelatnost obavlja na cijeloj teritoriji Republike Srpske i to putem Direkcije Društva koja se nalazi u Bijeljini i preko nižih organizacionih dijelova, poslovnih jedinica i šaltera.

U Direkciji Društva obrazuju se sljedeći organizacioni dijelovi:

1. Izvršni odbor
2. Sektor za osiguranje, obradu i likvidaciju šteta
3. Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove
4. Interna revizija
5. Aktuarski poslovi
6. Sistem kvaliteta.

U toku 2023. godine Društvo je poslovalo preko četiri filijale, tri poslovne jedinice koje se nalaze u Doboju i Brčkom (Brčko 1 i Brčko 2), kao i 39 registrovana šaltera koji se nalaze u sljedećim gradovima: Trebinje, Nevesinje, Ljubinje, Bileća, Foča, Višegrad, Rogatica, Istočno Sarajevo, Sokolac, Pale, Bratunac, Zvornik, Šekovići, Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Modriča, Doboј, Teslić, Derventa, Brod, Petrovo, Prnjavor, Srbac, Gradiška, Laktaši, Banja Luka, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Prijedor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gacko, Nova Topola i Kostajnici.

Organizaciona šema Društva



PODACI O BROJU I STRUKTURI ZAPOSLENIH

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Broj zaposlenih radnika u Društvu tokom poslovne 2023. godine, bio je različit po razdobljima ali je zaključno sa 31.12.2023. godine u Društvu je bilo zaposleno 78 radnika različite kvalifikacione strukture, a kako je to prikazano u tabeli koja slijedi.

Tabela 2 Kvalifikaciona struktura radnika

Red. broj	Kvalifikacija	Broj zaposlenih			
		Pribava osiguranja	Obrada šteta	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1	NK	1	0	1	2
2	PK	0	0	0	0
3	NS	0	0	0	0
4	KV	13	0	1	14
5	SSS	23	0	2	25
6	VKV	0	0	0	0
7	VŠS	3	1	0	4
8	VSS	18	4	8	30
9	MR	0	0	3	3
10	DR	0	0	0	0
Ukupno:		58	5	15	78

Veći broj zaposlenih radnika ima zaključene ugovore o radu sa Društvom na neodređeno vrijeme. Što se tiče starosne strukture u Društvu je uglavnom mlađa radna snaga što stvara prepostavke za dalji napredak i profesionalni razvoj kako zaposlenih tako i samog Društva.

BRUTO PREMIIA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA

U posmatranom periodu ukupno ostvarena bruto premija Društva je iznosila 19.396.012,60 KM od čega se najvećim djelom odnosi na premiju autoodgovornosti i premiju kaska. Društvo stalno ulaže napore da se razviju i ostale vrste osiguranje.

U nastavku je dat pregled ostvarene bruto premije i broja prodatih polisa, po vrstama osiguranja, a sa uporednim podacima za poslovnu 2022. godinu.

Tabela 3 Struktura premije po vrsti osiguranja

Šifra vrste osigu -ranja	Vrsta osiguranja	Bruto premija 2023	Udio u %	Broj polisa 2023	Bruto premija 2022	Udio u %	Broj polisa 2020
01	Osiguranje nezgode	253.930,60	1,31	50951	252.969,39	1,53	50392
02	Zdravstveno osiguranje	118.485,48	0,61	3985	106.334,94	0,64	2957
03	Osiguranje vozila koja se kreću na kopnu, osim šinskih vozila	706.483,94	3,64	793	663.500,47	4,01	846
04	Osiguranje vozila koji se kreću po šinama	879,52	0	1			

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

08	Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	253.851,24	1,31	375	182.833,89	1,10	343
09	Osiguranje od ostalih šteta na imovini	11.838,28	0,06	67	63.411,21	0,38	78
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	17.947.070,90	92,53	54808	15.234.101,93	91,98	54204
12	Osiguranje odgovor.za brodove	3.925,00	0,02	52	4.846,40	0,03	67
13	Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	38.505,89	0,20	210	30.795,23	0,19	227
18	Osiguranje pomoć na putu	61.041,75	0,31	1742	24.351,75	0,15	644
UKUPNO		19.396.012,60	100	112.984	16.563.145,21	100	109.758

Prema Odluci o raspodjeli premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka bruto premija se dijeli na tehničku premiju, preventivu i režijski dodatak, a podaci o raspodjeli za poslovnu 2023. godinu dati su u tabeli koja slijedi.

Tabela 4 Raspored premije po vrsti osiguranja

Raspored / Šifra vrste osiguranja	01	02	10	03	08,09,13 i 18	Ukupno
Tehnička premija	175.212,11	81.754,98	12.562.949,63	516.375,33	308.359,18	13.644.651,23
Preventiva	2.539,31	1.184,85	0	14.147,27	5.313,79	23.185,22
Režijski dodatak	76.179,18	35.545,64	5.384.121,27	176.840,87	55.489,20	5.728.176,15
Ukupno	253.930,60	118.485,50	17.947.070,90	707.363,47	369.162,17	19.396.012,60

Ostvarena fakturisana premija je veća u odnosu na 2022. g. za 17,10% i prodat je veći broj polisa u odnosu na 2022.g.

PODACI O ŠTETAMA

U toku posmatrane 2023. godine prijavljene su 1653 štete, dok je iz prethodnih poslovnih godina reaktivirano 117 odštetnih zahtjeva. Na dan 31.12.2022. godine bilo je rezervisano 440 šteta, tako da je za rješavanje u 2023. godini bilo 2210 odštetnih zahtjeva (1653+117+440).

Od tog broja riješeno je 1869 šteta ili 84,57% (1869/2210), s tim da je broj pozitivno riješenih šteta iznosio 1700 ili 76,93% (1700/2210), dok je 169 šteta odbijeno ili 7,65% (169/2210).

U strukturi pozitivno rješenih šteta najveći udio se odnosi na štete prijavljene u 2023. godini jer je iz istih riješeno 1394 štete ili 82% (1394/1700) u ukupnom iznosu od 4.452.114,25KM, zatim slijede štete rezervisane na 31.12.2023. godine budući da su iz istih pozitivno rješene 234 štete ili 13,77% (234/1700) u ukupnom iznosu od 1.605.564,22KM, dok je relativno najmanji udio reaktiviranih šteta sa 72 pozitivno riješene štete ili 4,24% (72/1700) u ukupnom iznosu od 226.247,67KM.

Analizirajući već iznijete podatke dolazimo do toga da je na dan 31.12.2023. godine za rezervaciju preostala 341 nastala prijavljena šteta (2210-1700-169) i za iste je na posmatrani dan rezervisan iznos od 8.355.042,25KM, dok su bruto rezervisane štete na dan 31.12.2023. godine iznosile 11.832.001,06KM.

Uporedno posmatrajući 31.12.2022. godine i 31.12.2023. godine broj rezervisanih šteta na 31.12.2023. godine manji je za 99 šteta ili za 22,5% (341/440), dok je rezervacija za nastale prijavljene štete na 31.12.2023. godine veća za 241.234,65KM ili 2,98% (8.355.042,25KM/8.113.807,61KM).

Bruto rezervisani iznos veći je za 1.061.961,09KM, odnosno za 9,86% (11.832.001,06KM/10.770.039,97KM).

Svi važniji podaci o broju šteta, likvidiranom i rezervisanom iznosu, a posmatrajući uporedno 2022. i 2023. godinu prezentovani su u narednim tabelama.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 5: Brojčani podaci o štetama

Šifra vrste osiguranja	Broj šteta u toku godine				Riješene štete u 2023. godini								Odbijene štete u 2023. godini								Rezervisane štete na 31.12.2023. godine				
					od rezervisanih na 31.12.2022			od reaktiviranih u toku 2023. godine			od prijavljenih u 2023. godini		od rezervisanih na 31.12.2022			od reaktiviranih u toku 2023. godine			od prijavljenih u 2023. godini						
	Rezervisane na 31.12.2022	Reaktivirane u 2023. god.	Prijavljene u 2023. god.	Ukupno	redovne	spor	Ukupno	redovne	spor	Ukupno	redovne	spor	Ukupno	redovne	spor	Ukupno	redovne	spor	Ukupno	Redovne	spor	Ukupno			
1	4	1	82	87	2	0	2	0	0	0	67	0	67	0	0	0	1	0	1	10	0	10	4	3	7
2	9	0	46	55	7	0	7	0	0	0	33	0	33	2	0	2	0	0	0	4	0	4	9	0	9
3	19	4	224	247	11	2	13	2	1	3	215	0	215	4	1	5	0	1	1	5	0	5	4	1	5
8	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	407	112	1284	1803	138	74	212	49	20	69	1059	3	1062	45	11	56	8	1	9	75	1	76	169	150	319
13	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ukupno	440	117	1653	2210	158	76	234	51	21	72	1391	3	1394	51	12	63	9	2	11	94	1	95	186	155	341

Tabela 6: Uporedni podaci o likvidaciji šteta

ŠIFRA	Likvidacija šteta 2022. godina				UKUPNO 2022. godina		Likvidacija šteta 2023. godina				UKUPNO 2023. godina		Indeks iznosa ukupne likvidacije	Prosječno likvidirana šteta		
	broj		iznos		broj	iznos	broj		iznos		broj	iznos				
	Redo-vne	sudske	redovne	sudske			Redo-vne	sudske	redovne	sudske		2022. godina		2023. godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	
1	82	0	47.116,70	0,00	82	47.116,70	69		33.857,73	630,00	69	34.487,73	73,20	574,59	499,82	
2	22	0	6.138,21	0	22	6.138,21	40		7.956,33		40	7.956,33	129,62	279,01	198,91	
3	275	3	427.579,12	20077,98	278	447.657,10	228	3	481.766,31	20.294,49	231	502.060,80	112,15	1.610,28	2.173,42	
8	11	0	52.974,00	0	11	52.974,00	14		70.142,95		14	70.142,95	132,41	4.815,82	5.010,21	
9	2	0	1.387,51	0	2	1.387,51	0				0	0,00	-	693,76	-	
10	1125	92	3.480.811,67	738.274,15	1217	4.219.085,82	1246	97	4.930.325,50	737.522,83	1343	5.667.848,33	134,34	3.466,79	4.220,29	
13	4	0	1200,34	0	4	1.200,34	3		1.430,00		3	1.430,00	119,13	300,09	476,67	
Ukupno	1521	95	4.017.207,55	758.352,13	1616	4.775.559,68	1600	100	5.525.478,82	758.447,32	1700	6.283.926,14	131,59	2.955,17	3.696,43	

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 7: Uporedni podaci o rezervaciji šteta

Šifra vrste osiguranja	Rezervisane štetene 31.12.2022. godine				UKUPNO		Rezervisane štetene 31.12.2023. godine				UKUPNO		Indeks iznosa rezervacije redovnih šteta	Indeks iznosa rezervacije sudskih šteta	Indeks iznosa ukupne rezervacije	Prosječno rezervisana šteta				
					2022. godina						2023. godina									
	broj		Iznos		Broj	iznos	broj		iznos		broj	iznos								
	redovne	sudske	redovne	sudske			redovne	sudske	redovne	sudske						2022. godina	2023. godina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	2	2.314,00	5.500,00	4	7.814,00	4	3	4.101,60	8.000,00	7	12.101,60	177,25	145,45	154,87	1.953,50	1.728,80			
2	9	0	16514,52	0	9	16514,52	9	0	1.747,40	0,00	9	1.747,40	10,58	-	10,58	1.834,95	194,16			
3	15	4	67.509,81	51.500,00	19	119.009,81	4	1	5.414,06	23.000,00	5	28.414,06	8,02	44,66	23,88	6.263,67	5.682,81			
8	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
9	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-			
10	243	164	4.512.420,52	3.452.048,76	407	7.964.469,28	169	150	5.022.216,63	3.284.562,56	319	8.306.779,19	111,30	95,15	104,30	19.568,72	26.040,06			
13	0	1	0,00	6.000,00	1	6.000,00	0	1	0,00	6.000,00	1	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00			
Ukupno	269	171	4.598.758,85	3.515.048,76	440	8.113.807,61	186	155	5.033.479,69	3.321.562,56	341	8.355.042,25	109,45	94,50	102,97	18.440,47	24.501,59			

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

ANALIZA OSTVARENOG FINANSIJSKOG REZULTATA

Društvo je u posmatranoj poslovnoj 2023. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, uz neto dobitak od 6.478.591,07 KM, nastao kao rezultat razlike između ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 19.107.849,50 KM, ukupno ostvarenih rashoda u iznosu od 11.893.302,28 KM i obračunatog poreza iz rezultata u iznosu od 735.956,15 KM.

Pregled osnovnih pozicija iz bilansa uspjeha 2023.g. sa uporednim podacima za 2022.g. dat je u tabeli koja slijedi:

Tabela 8 Bilans uspjeha

Rbr	Opis	2023	2022	Plan 2023	Ostv 2023/2022	Ostv./plan
1	Poslovni prihodi	18.633.271	18.013.065	18.224.914	103,44	102,24
	Prihod od premije	17.508.636	16.833.588	16.893.777	104,01	103,64
	Prihod od učešća reosiguravača u štetama	59.192	101.632	0	58,24	0
	Prihodi po osnovu smanj.rez.			697.367	0	0
	Drugi poslovni prihodi	1.065.443	1.077.845	633.770	98,85	168,11
2	Poslovni rashodi	11.672.001	9.800.600	8.373.068	119,09	139,40
	Funkcionalni i ostali doprinosi	186.379	224.816	199.480	82,90	93,43
	Troškovi likvidacije šteta	6.356.104	4.822.429	4.515.015	131,80	140,78
	Rezervisanje za štete	1.061.961	1.002.207	0	105,96	0
	Rashodi reosiguranja	496.330	556.892	449.728	89,13	110,36
	Troškovi sprovodenja osiguranja	3.571.227	3.194.256	3.208.845	111,80	111,29
3	Poslovni dobitak	6.961.270	8.212.465	9.851.846	84,76	70,66
	Finansijski prihodi	452.911	445.705	71.200	101,62	636,11
	Finansijski rashodi	131.005	5.598	356.700	2340,21	36,73
4	Dobitak red.aktiv.	7.283.176	8.652.572	9.566.346	84,17	76,13
	Ostali prihodi	21.666	55.521	10.000	39,02	216,66
	Ostali rashodi	90.295	58.834	699.000	153,47	12,92
5	Rashodi od usklad.imovine	0	332.341	600.000	0	0
6	Dobitak	7.214.547	8.316.918	8.277.346	86,75	87,16
	Porez iz rezultata	735.956	847.738	989.000	86,81	74,41
7	Neto dobitak	6.478.591	7.469.180	7.288.346	86,74	88,89

ANALIZA PRIHODA I RASHODA PREMA ŠEMI BILANSA USPJEHA

➤ Prihodi od premije

Mjerodavna premija za 2023 godinu je utvrđena u iznosu od 17.508.636,50 KM i veća je za 4% u odnosu na 2022. godinu. Obračunom prenosne premije za 2023. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i obračunu prenosne premije,povećana je prenosna premije na teret poslovnih prihoda,za iznos razlike visine prenosne premije na početku i prenosne premije na kraju obračunskog perioda u iznosu 1.887.377 KM.

Prenosna premija 01.01.2023	8.620.764,73
<u>Fakturisana premija za 2023.g.</u>	<u>19.396.012,60</u>
Ukupno:	28.016.777,33
<u>Prenosna premija 31.12.2023.g.</u>	<u>-10.508.141,73</u>
Mjerodavna premija 2021. godina	17.508.635,60KM

Poslovni prihodi su veći u odnosu na 2022.g za 3,34 %,jer je i mjerodavna premija veća u odnosu na 2022.g.Poslovni rashodi imaju ukupno povećanje 19,09% u odnosu na 2022.g., a najviše po osnovu troška rezervacije šteta.

Tabela 9 Pregled prenosne premije

Vrsta	31.12.2023	31.12.2022	Razlika
Prenosna premija nezgoda	130.981,37	125.781,91	5.199,46
Prenosna premija PZO	11.371,51	12.069,69	-698,18
Prenosna premija AO	9.759.379,81	7.955.291,55	1.804.088,26
Prenosna premija po kasku	357.528,60	319.476,44	38.052,16
Prenosna premija imovine	248.880,44	208.145,14	40.735,30
Ukupno:	10.508.141,73	8.620.764,73	1.887.377,00

➤ Prihod po osnovu učešća sao.reo.i ret.u naknadama šteta

Prihod po osnovu reosiguravajućeg pokrića po osnovu kaska i imovine-požar je evidentiran u iznosu od 59.192 KM.U istom periodu predhodne godine prihod je evidentiran u iznosu od 101.632 KM.

➤ Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina,subvencija,dotacija i sl.

U 2023.godini su evidentirani prihodi po osnovu refundacije plata radnika i po osnovu refundacije doprinosa na platu po odluci Vlade o davanju potsticaja u iznosu od 46.005 KM. U 2022.g.na navedenoj poziciji je evidentiran iznos od 46.999 KM.

➤ Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi za 2023.godini su manji u odnosu na prethodnu godinu za 1,11%,po osnovu prihoda od provizije reosiguranja i zelene karte.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 10 Pregled drugih poslovnih prihoda

Vrsta	2023	2022	Index
Prihodi po osnovu provizije reos.i saosigura	12.311,85	33.925,76	36,29
Prihodi od regresa	398.804,82	380.719,64	104,75
Prihodi od zakupa	544.841,10	532.698,21	102,28
Prihodi po osnovu zelene karte	51.600,00	73.248,00	70,45
Prihodi po uslužnim zapisnicima	1.068,38	1.256,42	85,03
Prihodi po osnovu otkupa šteta	5.524,30	3.822,03	144,54
Prihodi po osnovu nap,šteta na stvar.	1.687,83	1.576,11	107,09
Ostali prihodi	3.600,00	3.600,00	100
Ukupno:	1.019.438,28	1.030.846,17	98,89

➤ **Funkcionalni rashodi**

Funkcionalni rashodi Društva su manji za 17,10% u odnosu na prethodnu godinu prije svega jer manji procenat za utvrđivanje doprinosa za Zastitni fond i ne postojanje nekih rashoda kao u 2022.g.

Tabela 11 Pregled funkcionalnih doprinosa

Vrsta	2023	2022	Index
Doprinos za preventivu	23.185,22	21.787,95	106,41
Vatrogasni doprinos	5.589,98	5.403,92	103,44
Doprinos Zaštitnom fondu	93.546,12	124.742,64	74,99
Protivgradna zaštita	46.285,72	45.284,90	102,21
Fond za naknadu šteta BZK	0	11.645,60	0
Provizija za coris	17.772,82	15.950,32	111,43
Ukupno:	186.379,86	224.815,33	82,90

➤ **Troškovi likvidacije šteta**

Na dan 31.12.2023.godine Društvo nije imalo likvidiranih a neisplaćenih šteta.

U posmatranom periodu obračunato je i isplaćeno 1700 šteta, dok su 169 štete odbijene. Na kraju perioda rezervisano je 341 šteta. Stepen efikasnosti u rješavanju šteta je 84,57% (1869/2210),stavljujući u odnos ukupno riješene i ukupno prijavljene štete.

Tabela 12 Pregled troškova likvidacije šteta

Vrsta	2023	2022	Index
Štete po osnovu nezgode	34.487,73	47.116,70	73,20
Štete po osn.putničkog zdrav.osig.	7.956,33	6.138,21	129,62
Štete po osnovu kaska	502.060,80	447.657,10	112,15
Štete po osnovu AO	5.667.848,33	4.219.085,82	134,34
Štete po osnovu osiguranje imovine	71.572,95	55.561,85	128,82
Troškovi likvidacije šteta	72.177,78	46.868,77	154,00
Ukupno:	6.356.103,92	4.822.428,45	131,80

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

➤ **Rashodi po osnovu premije reosiguranja**

Ukupni rashodi premije reosiguranja su u posmatranom periodu manji za 7,68%.

Tabela 13 Pregled troškova reosiguranja

Vrste	2023	2022	Index
Rashodi reosiguranja sa Birom ZK u BiH	290.895,81	246.362,98	118,07
Rashodi reosiguranja sa „Bosna re“	222.078,39	163.943,78	135,46
Rashodi premije saosiguranja	0	0	
Ukupni rashodi reosiguranja:	512.974,20	410.306,76	125,02
Prenosna premija reosiguranja i sao.	21.206,11	122.380,31	17,32
Ukupno:	491.768,09	532.687,07	92,32

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama, utvrđena je prenosna premija reosiguranja i saosiguranja, koja je smanjila ukupne rashode u iznosu 21.206,11 KM.

U bilansu uspjeha na navedenoj stavci je uključena skalarna provizija kaska za 2022.g. i provizija saosiguranja vodećeg saosiguravača u iznosu od 4.562,22 KM ,tako da su rashodi u iznosu od 496.330 KM.

➤ **Rezervacija šteta**

Rezervacija šteta je urađena u skladu sa Pravilnikom o rezervaciji šteta.Razlika u iznosu rezervacije šteta na početku i na kraju godine u iznosu od 1.061.961,10 KM je povećalo poslovne rashode.

Tabela 14 Rezervacija šteta

Vrsta osiguranja	31.12.2023	31.12.2022	Razlika
Rezervacija šte.po osnovu nezgode	32.589,24	37.908,08	-5.318,84
Rezervacije šteta po osnovu PZO	6.529,47	17.251,58	-10.722,11
Rezervacija šteta po osnovu kaska	362.282,67	470.816,90	-108.534,23
Rezervacija po osn. šteta imov. požar	1.281.133,46	1.045.760,35	235.373,11
Rezervacija po osnovu imovina ostalo	0	4.373,17	-4373,17
Rezervacija štea po osnovu autoo.AO	10.143.353,39	9.187.823,40	955.529,99
Rezervacija po osn. opšte odgovornosti	6.112,83	6.106,48	6,35
Ukupno:	11.832.001,06	10.770.039,97	1.061.961,10

Rezervacija šteta je urađena za :

- Rezervacija za nastale prijavljene štete u iznosu od 8.500.493,06 i
- Rezervacija za nastale a do 31.12.2023.g. ne prijavljene štete u iznosu 3.331.508 KM.

Rezervacija nastalih ne prijavljenih šteta je za sve vrste osiguranje rađena metodom ulančanih ljestvica.

➤ **Troškovi sprovođenja osiguranja**

Troškovi sprovođenja osiguranja su veći u odnosu na prethodnu godinu za 11,80%, a u odnosu na režijski dodatak su manji za 37,66%.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Režijski dodatak, utvrđen u skladu sa odlukom o raspodjeli bruto premije sa maksimalnim stopama režije, iznosi 5.728.176,15 KM. U narednoj tabeli su analitički prikazani troškovi sprovođenja osiguranja, uporedno sa podacima za 2022. godinu.

Tabela 15 Pregled troškova sprovođenja osiguranja

Vrsta	2023	2022	%	index
Troškovi amortizacije	277.991,58	275.637,47	100,85	7,78
Troškovi rezervisanja za beneficije zaposlenih	8.604,18	12.295,42	69,98	0,24
Troškovi goriva	131.627,26	162.700,79	80,90	3,69
Troškovienergije	295.587,85	260.392,57	113,52	8,28
Troškovi grijanja	316.823,29	96.736,11	327,51	8,87
Troškovi održavanja	26.390,76	32.628,61	80,88	0,74
Troškovi materijala	79.814,58	82.391,54	96,87	2,23
Troškovi provizija	7.244,11	15.340,40	47,22	0,20
Troškovi reklame	2.263,95	4.181,86	54,14	0,06
Troškovi reprezentacije	37.132,00	40.506,92	91,67	1,04
Troškovi osiguranja	17.380,94	16.040,47	108,36	0,49
Troškovi poreza i doprinosa	95.050,32	66.140,87	143,71	2,66
Troškovi platnog prometa	19.485,54	17.990,16	108,31	0,55
Troškovi zakupa	42.000,22	42.506,38	98,81	1,18
Troškovi telefona	119.074,68	113.163,21	105,22	3,33
Troškovi usluga	139.014,91	150.980,44	92,07	3,89
Troškovi razni ostali	67.267,31	32.698,74	205,72	1,88
Troškovi Biro ZK	40.957,60	36.569,54	112	1,15
Troškovi Zaštitnog fonda	28.355,01	25.454,52	111,39	0,79
Troškovi za finan. Agencije, Ombudsman osalo	185.094,65	185.606,57	99,72	5,18
Troškovi ostali	41.710,69	32.698,74	98,24	1,17
Troškovi bruto plata	1.592.355,51	1.524.293,56	107,46	44,59
Ukupno:	3.571.226,94	3.194.256,15	111,80	100

➤ **Finansijski prihodi**

Finansijski prihodi su veći u odnosu na 2023. godinu za 1,62%.

Najveći dio finansijskih prihoda odnosi se na prihod od kamata povezanih pravnih lica u iznosu od 151.851,18KM, po osnovu depozita u poslovnim bankama u iznosu od 207.075,99 KM, po osnovu zajmova u iznosu od 18.257,00 KM, KM i ostale kamate u iznosu od 12.324,10 KM.

Pozitivna kursna razlika je evidentirana po osnovu depozita koji je oročen u dolarima.

Ostali finansijski prihodi su više uplaćena sredstva po premiji a koja pojedinačno čine materijalno beznačajne stavke da bi bile vraćene komitentima.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 16 Pregled finansijskih prihoda

Vrsta	2023	2022	Index
Prihod od kamata	389.508,27	331.198,51	117,61
Pozitivna kursna razlika	62.680,74	113.642,64	55,15
Ostali finansijski prihodi	722,06	862,98	83,67
Ukupno:	452.911,07	445.704,13	101,62

➤ **Finansijski rashodi**

U poslovnoj 2023.g.finansijski rashodi su znatno veći prije svega jer su kursne razlike po osnovu oročenog dolarskog depozita imale negativno kretanje zadnji kvartal 2023.g.

Tabela 17 Pregled drugih finansijskih rashoda

Vrsta	2023	2022	Index
Rashodi kamata na imovinu s pravom korištenja	3.353,57	3.222,29	73,04
Negativne kursne razlike	128.647,44	2.349,33	5475
Ostali rashodi	4,05	27	0,15
Ukupno:	131.005,06	5.598,62	2.339,95

➤ **Ostali prihodi**

Ostali prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 60,98 %,prije svega jer se neki prihodi nisu pojavljivali u 2023.g.U ostalim prihodima su sadržani prihodi po osnovu naplate trokova po sudskim sporovima,odobrenje Biroa ZK za 2022.g.i ostali prihodi proizašli iz ranijih godina.

Tabela 18 Pregled ostalih prihoda

Vrsta	2023	2022	Index
Naplaćena otpisana potraživanja	4.953,70	6.790,49	72,95
Dobici od prodaje opreme i GO	0	23.780,42	0
Pozitivna razlika na hov	6.028,64	6.929,48	87
Višak opreme	11	0	0
Ostali ne pomenuti prihodi	10.673,79	18.022,00	59,23
Ukupno:	21.667,13	55.522,39	39,02

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi su u posmatranom periodu veći u odnosu na 2022.g.za 53,47% U nedefinisanim ostalim rashodima su evidentirani računi iz ranijih godina,po izravnjanju konta i porez na ino usluge koji se plaća na teret Društva

Tabela 19 Ostali rashodi

Vrsta	2023	2022	Index
Rashodi po osnovu otpisa osnovnih sredstava	1.138,01	192,99	589,67

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Gubici na HOV	4.453,68	3.546,70	125,57
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	20.076,07	18.452,24	108,80
Rashodi po osnovu kazni,parnič.postupka	17.558,54	7.740,98	226,83
Rashodi po osnovu povrata premije	45.053,32	28.715,49	156,90
Rashodi ostali	2.015,41	185,56	1.080,73
Ukupno:	90.295,03	58.833,96	153,47

ANALIZA ODNOSA TROŠKOVA SPROVOĐENJA OSIGURANJA I REŽIJSKOG DODATKA

Troškovi sprovođenja osiguranja su ograničeni ostvarenim i propisanim režijskim dodatkom koji se formira u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodataka i Odlukom o raspodjeli bruto premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka za odnosnu godinu. U ukupno fakturisanoj premiji ostvarenim režijski dodatak učestvuje sa 18,41%, dok troškovi sprovođenja u ostvarenom režijskom dodatku učestvuju sa 62,34%.

Ostvareni režijski dodatak	5.728.176,15
<u>Troškovi sprovođenja osiguranja 2023.g.</u>	<u>-3.571.226,94</u>
Razlika	2.156.949,21

Tabela 20 Troškovi sprovođenja osiguranja

Šifra osiguranja	VRSTA OSIGURANJA	Troškovi sprovođenja osiguranja	Dozvoljeni režijski dodatak	Udio troškova sprovođenja osiguranja u režijskom dodatu
1	2	3	4	5=3/4
01	Osiguranje nezgode	46.662,53	76.179,18	61,25
02	Zdravstveno osiguranje	21.771,49	35.545,64	61,25
03	Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	129.815,18	176.620,99	73,50
04	Osiguranje vozila koji se kreću po šinama	161,62	219,88	73,50
08	Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	53.475,06	25.385,12	210,66
09	Osiguranje ostalih šteta na imovini	2.524,78	1.183,83	213,27
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	3.297.803,34	5.384.121,27	61,25
12	Osiguranje od opšte odg.za brodove	721,22	981,25	73,50
13	Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	7.075,39	9.626,47	73,50
18	Osiguranje pomoći	11.216,33	18.312,52	61,25
UKUPNO		3.571.226,94	5.728.176,15	62,34

ANALIZA ODOBRENIH BONUSA I POPUSTA

U posmatranom periodu Društvo je u potpunosti poštovalo važeće uslove i tarife pa samim tim i odredbe istih koje se odnose na bonus i malus.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 21 Pregled izdatih polisa AO po premijskom razredu

Premijski razred	% od obračunate osnovne premije iz premijskog razreda R-06		Broj izdatih polisa
R-01		ZONA BONUSA	40803
R-02			2387
R-03			2601
R-04			2707
R-05			2537
R-06			OSNOVNI PREMIJSKI RAZRED 3258
R-07		ZONA MALUSA	47
R-08			46
R-09			12
R-10			1
R-11			3
R-12			2
R-13			0
R-14			0

FINANSIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA

Tokom cijele 2023. godine Društvo je bilo likvidno i solventno i u cijelosti je izmirilo sve svoje obaveze koje proističu, kako iz ugovora o osiguranju, a koji se prije svega odnose na isplatu šteta, tako i sve druge obaveze iz poslovanja.

Tabela 22 Pregled aktive i pasive

AKTIVA	Iznos	%	PASIVA	Iznos	%
Stalna imovina	32.483.538	73,31	Kapital	19.341.443	43,65
Tekuća imovina	11.828.520	26,69	Rezervisanja	99.074	0,22
			Dugoročne obaveze	7.455	0,02
			Kratkoročne obaveze	24.864.086	56,11
Ukupno:	44.312.058	100,00		44.312.058	100,00

STALNA IMOVINA

U navedenoj strukturi stalnih sredstava najveću stavku zauzimaju investicione nekretnine 26,42%, građevinski objekti 20,40% dugoročni finansijski plasmani 34,94%, dok se na ostalo odnosi 18,24%.

Nematerijalna ulaganja i zemlja kao stalna imovina nisu imala promjena u toku 2023.g.

Građevinski objekti su imali povećanje po osnovu aktiviranja ulaganja u objekat u Prnjavoru vrijednosti 93.506, KM.

U toku godine na opremi je izvršena nabavka u vrijednosti 102.302,88 KM, i to po osnovu kupovine informatičke opreme i tri polovnog auta. Vrijednost opreme je smanjena u iznosu od 17.500,38 KM po osnovu isknjižavanja rashodovane opreme utvrđene popisom .

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Primjenom MSFI-16 Najmovi,na grupi konta građevinskih objekata je formirana imovina s pravom korištenja a na osnovu ugovora o zakupu sa Nešković doo i NN Holding Bijeljina a čije stanje 31.12.2023.g. iznosi 152.485,01 KM.Vrijednost imovine je povećana za 3.242,03 u 2023.g.

Inveticione nekretnine su na dan blansiranja procjenjivane po fer vrijednosti od strane ovlaštenog procjenjivača u iznosu od 10.068.067 KM.

Stalna sredstva u pripremi su u iznosu 155.833,50 KM i imala su smanjenje u iznosu 53.194,25 KM,po osnovu prenosa na objekat Prnjavor i njegovim aktiviranjem.

Tabela 23 Pregled stalne imovine

Rbr	Opis	Iznos 2023	%	Iznos 2022	%
1	Nematerijalna ulaganja	183.243	0,48	12.568	0,05
2	Zemljište	4.273.178	11,21	4.273.178	16,83
3	Građevinski objekti	7.774.104	20,40	3.615.240	14,24
4	Oprema	1.331.791	3,49	112.798	0,44
5	Investicione nekretnine	10.068.067	26,42	10.068.067	39,65
6	Nekretnine u pripremi	155.834	0,41	209.028	0,82
7	Učešće u kapitalu	600.000	1,57	600.000	2,36
8	Dugoročni finan.plasm.	13.316.151	34,94	6.101.413	24,03
9	Ostali dugoročni plasm.	400.000	1,05	400.000	1,58
10	Dugor.fin.plasmani u inistra.	9.779	0,03	0	
Ukupno:		38.112.147	100	25.392.292	100

➤ **Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica**

Društvo ima udio u osnivačkom kapitalu povezanog pravnog lica "Auto centar Nešković" d.o.o. Bijeljina u iznosu od 600.000KM.

➤ **Dugoročni finansijski plasmani**

Dugoročni finansijski plasmani u Društvu su zajmovi i depoziti oročeni u poslovnim bankama, a služe za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva u skladu sa Pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje.

Tabela 24 Pregled dugoročnih finansijskih plasmana

Naziv banke	Dat.oročava.	mj	Dospjeće	Br.ugovora	Iznos	%kam.
Atos Banka ad B.Luka	05.12.2022	36	05.12.2025	567-151-55900328-90	586.749,00	2,10
Addico Banka ad B.Luka	10.11.2022	36	10.11.2025	20609947	500.000,00	2,00
NLB Bank ad B.Luka	13.07.2022	36	13.07.2025	1888848440	500.000,00	1,10
MF Banka ad B.Luka	20.03.2023	36	20.03.2026	5721405590009395	500.000,00	2
MF Banka ad B.Luka	15.09.2022	36	15.09.2025	572-102-55900002-96	1.564.664,00	1,90

Godišnji izvještaj o poslovanj(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Brčko gas Brčko	17.12.2021	60	17.12.2026	6685/21	400.000,00	2
Intesa sanpaolo dd Sarajevo	31.10.2023	36	31.10.2026	60798	1.955.830,00	2,80
Nova Banka ad B.Luka	21.03.2023	24	21.03.2025	1003142317	500.000,00	2
Nova Banka ad B.Luka	09.06.2023	36	09.06.2026	1003186381	782.332,00	2,30
Nova Banka ad B.Luka	08.05.2023	36	08.05.2026	1003168553	1.809.544,74	1,50
Nova Banka ad B.Luka	05.04.2023	36	05.04.2026	1003149991	1.017.031,60	2,30
Komercijalna banka ad B.Luka	28.03.2023	36	28.03.2026	DP2023/12	500.000,00	2,30
Komercijalna banka ad B.Luka	23.06.2023	36	23.06.2026	DP2023/20	500.000,00	2,80
Komercijalna banka ad B.Luka	22.09.2023	36	22.09.2026	DP2023/28	500.000,00	3
Zirat banka ad	18.10.2023	13	18.11.2024	1863415570144877	500.000,00	2,50
Nešković doo Bijeljina	26.01.2022	60	26.01.2026	410/22	1.200.000,00	2,00
Ukupno:					13.316.151,34	

Vodeći računa o isplativosti ulaganja po osnovu navedenih plasmana a zavisno od perioda ulaganja, ostvarene su kamate u iznosu od 172.728,34 KM i knjižene su u prihode perioda.

➤ **Ostali dugoročni plasmani**

U ostalim dugoročnim plasmanima su sredstva garantnog fonda koja su uložena u Biro zelene karte u iznosu od 400.000,00 KM.U 2022.g. navedena sredstva nisu imala promjenu.

➤ **Dugoročni fin.plasmani u inostranstvu**

Radi obavljanja putničkog zdravstvenog osiguranja Društvo je uplatilo depozit od 5.000 EUR (9.779,15 KM) na ime troškova korištenja usluga Coris Assistance doo Beograd.

TEKUĆA IMOVINA

Ukupna tekuća imovina Društva je na dan 31.12.2023. godine iznosila 11.828.520 KM a čine je, prije svega,zalihe,potraživanja, kratkoročno oročeni depoziti,pozajmice, HOV, sredstva na transakcionim računima Društva i aktivna vremenska razgraničenja.

Tabela 25 Pregled tekuće imovine

Rbr	Opis	Iznos 2023	%	Iznos 2022	%
1	Zalihe	3.216	0,03	4.641	0,03
2	Potraž.iz premije i ostalo	167.635	1,42	149.656	0,81
3	Potraž .iz specifičnih odnosa	215.406	1,82	203.474	1,10
4	Potr.po osn.saos.	0	0	0	0
5	Pot.po osn.učešća u šteti	0	0	8.587	0,05
6	Druga potraživanja	51.812	0,44	78.815	0,43
7	Kratkoročni finan.plasmani	6.454.497	54,57	13.561.720	73,57
8	Finansijska sredstva	24.494	0,21	22.919	0,12

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

9	Gotovina	4.843.699	40,95	4.355.574	23,63
	AVR	67.761	0,57	48.791	0,26
	Ukupno:	11.828.520	100	18.434.177	100

➤ **Zalihe**

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, a čine ih zalihe obrazaca stroge evidencije i dati avansi.Zalihe i vrijednost obrazaca stroge evidencije koje se odnose na polise utvrđen je u izvještaju popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2023.g.u iznosu 2.386 KM.Dati avansi u iznosu 923,35 KM se odnose na sitne pretplate dobavljačima.Dati avnsi su procjenjivani po "Pravilniku o procjenjivanju bilansnih i van bilansnih pozicija" pa je izvršena ispravka potraživanja u iznosu od 92,78 KM.

Tabela 26 Pregled zaliha

Naziv zaliha	2023	Ispravka	Stanje po isp.
Zaliha obrazaca	2.385,77	0,00	2.385,77
Dati avansi	923,35	92,78	830,57
Ukupno:	3.309,12	92,78	3.216,34

➤ **Potraživanje po osnovu premije**

Potraživanja po osnovu premije su procjenjivana i ispravljena u skladu sa "Pravilnikom o procjenjivanju bilansnih i vanbilansnih pozicija", a prema ročnosti u naplati u iznosu od 29.701,38 KM. Stepen naplate potraživanja je 98,99%, stavljući u odnos naplaćenu i fakturisanu premiju.

Tabela 27 Pregled potraživanja po osnovu premije

Naziv potraživanja po osnovu premije	Iznos potraživanja	Ispr. potraživanja	Stanje
Potraživanja po osnovu nezgo.	2.792,49	414,38	2.378,11
Potraživanja po osnovu PZO	198,00	24,82	173,18
Potraživ.po osnovu kaska	82.624,60	7.570,35	75.054,25
Potraživanje po os.imovine	100.917,29	17.841,97	83.075,32
Potraživanja po osnovu ao	10.803,75	3.849,86	6.953,89
Ukupno:	197.336,13	29.701,38	167.634,75

➤ **Potraživanja po osnovu specifičnih poslova**

Potraživanja po osnovu regresa i ostalih specifičnih odnosa su procjenjivana po "Pravilniku o procjenjivanju bilansnih i vanbilansnih pozicija" pa je iznos ispravke vrijednosti 145.124,12 KM. Zbog nemogućnosti naplate direktno je otpisano 5.221,02 KM.

Tabela 28 Pregled potraživanja po osnovu specifičnih poslova

Naziv potraživanja	Stanje	Ispravka vrijednosti	Otpis	Stanje po ispravci

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Potraživanje za regrese A0	365.693,19	145.066,62	5.221,02	215.405,22
Potraživanja po osn.spec.odnosa	57,50	57,50	0	0
Ukupno:	365.750,69	145.124,12	5.221,02	215.405,55

➤ **Druga potraživanja**

Navedena potraživanja u iznosu od 54.758,23 KM su procjenjivana po "Pravilniku o procjenjivanju bilansnih i vanbilansnih pozicija" i ispravljena su u iznosu od 2.945,50 KM.

Potraživanja po osnovu zakupa su nastala po osnovu izdavanja nekretnina sljedećim komitentima: Nešković d.o.o. Bijeljina, Autocentar Nešković d.o.o. Bijeljina, Krijcos d.o.o. Bijeljina, BG Elektronik Bijeljina, Moja apoteka Banja Luka, Mtel Banja Luka, Cokolino sp Gradiška, Metromedia d.o.o. B.Luka, C1Vukmir Brako B.Luka, N Group Bijeljina, Didaco doo B.Luka, NN Holding doo Bijeljina i Damjanović-promex doo Gradiška.

Tabela 29 Pregled drugih potraživanja

Naziv komitenta	Stanje	Ispravka vrijednosti	Stanje po ispravci
Potraživanje za kamate	7.238,72	294,28	6.944,44
Potraživanje po osn. zakupa	47.487,51	2.630,74	44.856,77
Potraž.po osnovu zk	32,00	20,48	11,52
Ukupno:	54.758,23	2.945,50	51.812,73

➤ **Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica**

Po osnovu navedenih zajmova oprihodovane su kamate u toku godine u iznosu od 119.184,48 KM.

Tabela 30 Pregled zajmova

Naziv komitenta	Dat.oroč.	mj	Dospjeće	Br.ugovora	Iznos	%kam.
Nešković doo Bijeljina	16.03.2023	12	16.03.2024	2066	500.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	07.03.2023	12	07.03.2023	1249	600.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	27.01.2023	12	27.01.2024	525	420.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	31.01.2023	12	31.01.2024	609	400.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	10.02.2023	12	10.02.2024	813	500.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	06.04.2023	12	06.04.2024	1885	100.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	08.12.2023	12	08.12.2024	6439	500.000	1,80
N Grupa doo Bijeljina	07.09.2023	12	07.09.2024	4513	350.000	3
N Grupa doo Bijeljina	25.04.2023	12	25.04.2023	2155	31.497	3
NN Holding doo BN	01.12.2023	12	01.12.2023	6310	700.000	3
Ukupno:					4.101.497	



➤ **Kratkoročni finansijski plasmani**

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Kratkoročni finansijski plasmani služe za pokriće tehničkih rezervi Društva. Ostvarena kamata po navedenim depozitima i zajmu je u iznosu od 15.532,07 KM.

Tabela 31 Pregled kratkoročnih plasmana

Naziv banke	Dat.oročava.	mj	Dospjeće	Br.ugovora	Iznos	%kam.
MF banka ad B.Luka	18.10.2023	12	18.10.2024	5722475570053870	500.000,00	2,60
Komerc.banka ad BL	26.10.2021	36	26.10.2024	Dp 2021/52	750.000,00	1,45
Zirat Banka dd Sar.	18.10.2023	13	18.10.2024	186.3415570228491	500.000,00	1,5
Sindikat JZU Zvornik	05.01.2023	12	05.01.2024		3.000,00	
Ukupno:					1.753.000,00	

➤ **Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospjevaju za naplatu u periodu do godinu dana**

Zajmovi koji su odobreni pravnim licima Nešković doo Bijeljina na 2.000.000 KM i Brčko-gas Brčko na 1.000.000 KM su dugoročni zajmovi odobreni na 5 godina i godišnjom otplatom glavnice.

Obzirom da godišnji iznos zajma Nešković doo Bijeljina 400.000 KM dospijeva 31.01.2024 a zajam Brčko-gas Brčko dospijeva 17.12.2024, iznos od 600.000 KM je knjižen na konto kratkoročnih potraživanja,odnosno na potraživanja koja dospjevaju godinu dana od dana bilansiranja

➤ **Finansijska sredstva**

Finansijska sredstva kojima društvo raspolaže su akcije emitentata koje se vode u Centralnom registru Banja Luka.Izvodom iz Centralnog registra potvrđeno je stanje akcija sa 31.12.2023. g. Finansijska sredstva Društvo je klasifikovalo kao sredstva namijenjena trgovanjem,vrednovana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Po osnovu preoblikovanja i gašenja fonda INVP, Invest nova Bijeljina, Društvo su dodjeljene akcije koje nemaju vrijednosti: Jelšingrad livnica čelika ad B.Luka, Kompred Ugljevik, Komunalac Foča, Rudnik m.u. Miljevina, Izvor Pvk Foča.

Tabela 32 Pregled finansijskih sredstava

Oznaka HOV	Emitent	Prosj.cij.	Broj akcija	Vrije. na dan 31.12.2023
RFUM	Rafinerija ulja Modriča	0,09	152000	13.224,00
HEDR	Hidro.el.na Drini Višegrad	0,35	2302	805,70
INOP-U-A	DUIF-Invest nova u preo.ob.	0,22	7919	1.769,89
RNAF	Rafinerija nafte Brod	0,01	110317	1.103,17
PTRL	Petrol (NESTRO)B.Luka	0,65	11679	7.591,35
Ukupno:				24.494,11

➤ **Gotovinski ekvivalenti – gotovina**

Godišnji izveštaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Sredstava na računu u visini 10% od tehničkih rezervi služe za pokriće istih a prema "Pravilniku o ulaganju sredstava društava za osiguranje".

Tabela 33 Pregled sredstava na transakcionim računima

Naziv banke	Redovan račun	Devizni r.	Ukupno
Nova banka ad Bijeljina	2.969.438,1	31.826,16	3.001.264,27
Sberbank ad B.Luka	3.842,66	13.042,37	16.885,03
Razvojna Banka ad B.Luka	32.587,33	8.076,73	40.664,06
Zirat bank dd Sarajevo	7.479,43		7.479,43
Komercijalna Banka B.Luka	479.252,62		479.252,62
Intesa sanpaolo dd Sarajevo	9.130,39	6.591,96	15.722,35
Mf Banka ad B.Luka	8.924,66	61.520,46	70.445,12
Uni credit bank ad B.Luka	1.211.760,81	219,42	1.211.980,23
Blagajna	5,71		5,71
Ukupno:	4.722.421,72	121.277,10	4.843.698,82

➤ **Vremenska razgraničenja**

Vremenska razgraničenja iznose 67.761,32 KM a čine ih:

1. Kamate na depozite u iznosu od 27.186,31 KM, knjižene po načelu uzročnosti nastanka prihoda.
2. Razgraničeni troškovi reosiguranja po osnovu prenosne premije u iznosu 40.575,01 KM.

STRUKTURA I OBRAČUN ADEKVATNOSTI KAPITALA I VISINA MARGINE SOLVENTNOSTI

Ukupan kapital Društva iznosi 19.341.443 KM, sa strukturom koja je prikazana u narednoj tabeli:

Tabela 34 Struktura kapitala

Rbr	Opis	31.12.2022	%	31.12.2022	%
1	Osnovni kapital	10.000.000	51,70	10.000.000	45,66
2	Rezerve sigurnosti	1.000.000	5,17	1.000.000	4,57
3	Revalorizacione rezerve	1.229.095	6,35	1.311.384	5,99
4	Neraspoređena dobit	7.112.348	36,78	9.590.150	43,79
	Ukupno:	19.341.443	100	21.901.534	100

Akcijski kapital i zakonske rezerve su povećane 2018.g. po osnovu devete emisije akcija, pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital.

Revalorizacione rezerve su smanjene u odnosu na prethodnu godinu po osnovu otpisa revalorizacionih rezervi u korist neraspoređene dobiti u iznosu od 82.287,86 KM.

Neraspoređena dobit u iznosu od 7.112.347,60 KM se sastoji iz: dobit iz redovne aktivnosti u iznosu 6.478.591,07 KM, po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi 82.287,86 KM i 551.468,67 KM predstavlja ne raspoređenu dobit iz ranijih godina.

➤ **Rezervisanja za primanja zaposlenih**

Dugoročna rezervisanja po MRS 19 su beneficije za primanja zaposlenih i utvrđena su u iznosu od 99.073,90 KM.U odnosu na 2022.g.rezervisanja su povećana u iznosu od 8.604,18 KM.

➤ **Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze su uglavnom formirane zbog presjeka stanja na dan 31.12.2023.g.

Tabela 35 Pregled ostalih kratkoročnih obaveza

Rbr	Opis	2023	2022
1	Obaveze po osnovu kon.obrač.reos	275.930,64	171.696,35
2	Obaveze za primljene avanse	1.270,92	1.367,24
3	Obaveze po osnovu plata zaposlenih	133.742,84	130.296,95
4	Obaveze prema dobavljačima	190.656,08	96.918,19
5	Obaveze po zr	56.052,53	54.848,49
6	Obaveze za porez na dobit	299.870,54	415.631,77
7	Obaveze za pdv	9.701,78	8.408,55
8	Ostali doprinosi	2.319,64	2.292,60
	Ukupno:	969.544,97	881.460,25

➤ **Pasivna vremenska razgraničenja**

Prenosna premija i rezervacija šteta predstavljaju tehničke rezerve Društva u iznosu od 22.340.142,79 KM. Doprinos za preventvu prestavlja kumulirana sredstava, izdvojena prema Pravilniku o maksimalnim stopama režijskog dodatka u iznosu od 1.520.684,86 KM. Namjena i korištenje sredstava je regulisano Pravilnikom o preventivi. U toku godine preventiva je povećana u iznosu od 23.185,22 KM.

Obračunati prihodi budućeg perioda sadrže razgraničeni prihode po osnovu provizije reosiguranja u iznosu 8.811,98 KM .

Tabela 36 Pregled pasivnih vremenskih razgraničenja

Rbr	Opis	2023	2022	Index
1	Prenosna premija neživotnih osigur.	10.508.141,73	8.620.764,73	121,89
2	Bruto rezervisane štete	11.832.001,06	10.770.039,97	109,86
3	Doprinos za preventivu	1.511.872,88	1.488.687,66	102,15
4	Obračunati prihodi bud.vremena	8.811,98	4.227,05	208,47
		23.860.827,65	20.883.719,41	114,30

➤ **Obračun adekvatnosti kapitala i visina marginе solventnosti**

U skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala,raspoloživi kaital Društva obračunava se kao zbir bazičnog i dodatnog kapitala umanjen za odbitne stavke.Obračun prema obrascu K-NŽ na dan 31.12.2023 godine dat je u tabeli koja slijedi:

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Tabela 37 Izvještaj o kapitalu i ispunjavanju zahtjeva adekvatnosti kapitala

OPIS	Iznos u KM
BAZIČNI KAPITAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8)	11.543.429,00
Uplaćeni akcionarski kapital, osim kumulativnih povlašćenih akcija	10.000.000,00
Emisiona premija	
Emisioni gubitak	
Statutarne rezerve	
Zakonske rezerve	1.000.000,00
Prenesena neto dobit iz ranijih godina nakon odbitka dividende	551.468,67
Neto dobitak tekuće godine	
Otkupljene vlastite akcije, osim kumulativnih povlašćenih akcija	
Nematerijalna ulaganja	8.039,67
Preneseni gubitak iz ranijih i tekuće godine	
DODATNI KAPITAL (9)+(10)+(11)-(12)	0,00
Uplaćeni akcionarski kapital po osnovu kumulativnih povlašćenih akcija	
Rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama	
Podređeni dužnički instrumenti	0,00
Podređeni dužnički instrumenti sa rokom dospijeća	
Podređeni dužnički instrumenti bez roka dospijeća	
Otkupljene vlastite kumulativne povlašćene akcije	
ODBITNE STAVKE (13)+(14)+(15)	4.106.266,89
Kvalifikovani udio u drugim finansijskim institucijama	
Podređeni dužnički instrumenti i druga ulaganja u druge finansijske institucije	
Nelikvidna sredstva	4.106.266,89
RASPOLOŽIVI KAPITAL (I)+(II)-(III)	7.437.162,11
ZAHTJEVI ADEKVATNOSTI KAPITALA	
Margina solventnosti	3.252.715,79
Garantni fond prema margini solventnosti/ 1/3 od (16)	1.084.238,60
Garantni fond prema članu 53. stav 1. Zakona	7.000.000,00
GARANTNI FOND/(17) ili (18), u zavisnosti šta je veće/	7.000.000,00
VIŠE / MANJE RASPOLOŽIVOG KAPITALA poredi sa (16) ili (18), u zavisnosti šta je veće/	/iznos pod IV se 437.162,11
VIŠE / MANJE BAZIČNOG KAPITALA poredi sa (19)/	/iznos pod I se 6.026.114,00

Konačna margina solventnosti na 31.12.2023.godine prema obrascu MS-NŽ iznosi 3.252.715,79 KM.Prema navedenom obračunu može se konstatovati da je margina solventnosti u iznosu 3.252.715,79 KM manja od iznosa propisanog odredbama člana 49.i 53. Zakona o društima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br: 17/05,01/06 и 64/06,89/19.).

U cilju stavnog utvrđivanja i održavanja visine i strukture kapitala Društvo je donijelo "Program za upravljanje kapitalom sa politikama vezanim za kvalitet i kvantitet".

PREGLED KREDITNIH ZADUŽENJA DRUŠTVA PO ROČNOSTI

Društvo nije imalo kreditnih zaduženja po bilo kom osnovu.

**POKAZATELJI LIKVIDNOSTI, RACIO TROŠKOVA, RACIO ŠTETA, KOMBINOVANI RACIO I OSTALI
POKAZATELJI EFIKASNOSTI POSLOVANJA**

➤ **Pokazatelji likvidnosti (bez obaveza koje nisu dospjele)**

Društvo je u 2023. godini konstantno imalo koeficijent likvidnosti iznad jedan. Društvo je obavezno da u cilju praćenja i kontrole likvidnosti redovno planira očekivane i poznate (izvjesne), te moguće (neizvjesne) prilive i odlive novčanih sredstava što je posebno regulisano Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje.

Iako se koeficijent likvidnosti utvrđuje svakodnevno prikazaćemo kretanje koeficijenta na bazi stanja krajem mjeseca:

Tabela 38 Koeficijent likvidnosti po mjesecima

Rbr	Mjesec	Koeficijent
1	Januar	4,11
2	Februar	5,06
3	Mart	3,28
4	April	2,06
5	Maj	2,57
6	Juni	6,49
7	Juli	7,05
8	Avgust	11,97
9	Septembar	10,96
10	Oktobar	6,71
11	Novembar	5,01
12	Decembar	13,09

Pokazatelji poslovanja

Koeficijent tekuće likvidnosti	<u>obrtna sredstva</u>	<u>11.828.520</u>	0,48
	Kratkor. obaveze	<u>24.864.009</u>	
Racio troškova	<u>TSO</u>	<u>3.571.227</u>	0,20
	Mjerodavna b.p.	<u>17.508.636</u>	
Racio šteta	<u>Mjerodavne štete</u>	<u>7.418.065</u>	0,42
	Mjerodavna b.p.	<u>17.508.636</u>	
Kombinovani racio	<u>TSO+Mjerodavne š.</u>	<u>10.989.292</u>	0,62
	Mjerodavna b.p.	<u>17.508.636</u>	
Keficijent finansijske sigurnosti	<u>Kapital</u>	<u>19.341.443</u>	0,60
	Stalna imovina	<u>32.483.538</u>	
Stepen zaduženosti	<u>Obaveze</u>	<u>24.871.541</u>	3,68
	Dobit+amortizacija	<u>6.756.583</u>	

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Stepen samofinansiranja	Kapital	19.341.443	0,44
	Ukupna imovina	44.312.058	
Koefficijent fin.stabilnosti	Kapital+dug.rez.	19.440.517	0,60
	Stalna sred.+zalihe	32.486.754	
Učešće stalnih u ukupnim sred.	Stalna sredstva	32.483.538	0,73
	Poslovna sredstva	44.312.058	
Neto dobit prema poslo. sreds.	Dobit	7.112.348	0,16
	Poslovna sredstva	44.312.058	
Neto dobit prema kapitalu	Dobit	7.112.348	0,37
	Kapital	19.341.443	
Neto dobit u ukupnom prihodu	Dobit	7.112.348	0,37
	Ukupan prihod	19.107.849	

TEHNIČKE REZERVE

➤ **Struktura tehničkih rezervi**

Bruto tehničke rezerve Društva na dan 31.12.2023. godine iznose 22.340.142,79 KM.

U tabelama koje slijede su prikazani podaci o bruto i neto iznosu tehničkih rezervi, kao i podaci o iznosu tehničkih rezervi po vrstama osiguranja.

Tabela 39 Bruto i neto tehničke rezerve

	Bruto tehničke rezerve	Učešće reosiguravača	Neto tehničke rezerve
Prenosna premija	10.508.141,73	40.575,01	10.467.566,72
Rezervisane štete	11.832.001,06	2.768.593,19	9.063.407,87
UKUPNO	22.340.142,79	2.809.168,20	19.530.974,59

Tabela 40 Pregled tehničkih rezervi po vrsti osiguranja

Šifra vrste osiguranja	Vrsta osiguranja	Bruto prenosna premija	Bruto rezerve za štete			Ukupno 31.12.2023 (2+3)
			Ukupno (4+5)	Prijavljene a nerješene	Nastale a neprijavljene	
1	2	3	4	5	6	
01	Osiguranje nezgode	130.981,37	32.589,24	12.626,06	19.963,18	163.570,61
02	Zdravstveno osiguranje	11.371,51	6.529,47	1.759,14	4.773,33	17.900,98
03	Osig.voz.na kopnu osim.š.v.	357.249,84	362.282,67	28.581,60	333.701,07	719.532,51
04	Osiguranje voz.koji se kreću po šinama	278,76	0	0	0	278,76
08	Osig.imovine od požara	166.778,70	1.281.133,46	0	1.281.133,46	1.447.912,16

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

09	Osiguranje od ostalih šteta	28.798,05	0	0	0	28.798,05
10	Osig.od odovor.za motorna vozila	9.759.379,81	10.143.353,39	8.451.499,26	1.691.854,13	19.902.733,20
12	Pren.pr.za odg.vlas za plovila	1.978,36	0	0	0	1.978,36
13	Osig.od opšte od.	18.619,27	6.112,83	6.030,00	82,83	24.732,10
18	Pomoć na putu	32.706,06	0	0	0	32.706,06
	Ukupno:	10.508.141,73	11.832.001,06	8.273.343,25	2.532.696,72	22.340.142,79

➤ **Ulaganje sredstva za pokriće tehničkih rezervi**

Investiranje je veoma kompleksan proces koji obuhvata veliki broj aktivnosti i veliki broj učesnika. Značaj i složenost procesa investiranja nužno nameće potrebu da se istim upravlja na način da se obezbjedi njegova najbolja realizacija. Cilj upravljanja ovim procesom je da se vrijednost investicionih projekata maksimira, a pri tom primjenjujući osnovne principe ulaganja i investiciona načela.

Najvažnija i najveća sredstva za investiranje u Društvu proističu iz utvrđenih tehničkih rezervi, te u sklopu politike investiranja tih sredstava osnovni cilj je obezbjediti adekvatnost ulaganja, u smislu da se obezbjedi sigurnost plasmana, likvidnost, a da istovremeno izabrane vrste ulaganja donesu i zadovoljavajući prinos. Pri tome mora se imati i na umu da su dozvoljeni oblici ulaganja sredstava tehničkih rezervi, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu, decidno regulisani Pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 117/20, 23/21, 118/22, 1/23, 25/23).

Proces investiranja sredstava tehničkih rezervi Društva mora se, međutim, posmatrati i u širem kontekstu od pomenutog Pravilnika jer su eksterni faktori tako jakog uticaja da se na putu ka zadatom cilju mogu pojaviti kao ograničavajući. Eksterni faktor koji je bio od najvećeg uticaja u poslovnoj 2023. godini svakako jeste ratni sukob između Rusije i Ukrajine. Kriza na globalnom nivou uzrokovana ovim ratom dovela je do inflacije, rasta kamatnih stopa, porasta cijena nekretnina i dr, te samim time je još više doprinijela teškoćama u izboru alternativnih oblika ulaganja. Uslijed takvih kretanja nije uopšte jednostavno rukovoditi procesom investiranja.

Imajući u navedeno struktura ulaganja sredstava tehničkih rezervi i u poslovnoj 2023. godini bila je vrlo slična kao i u prethodnim poslovnim godinama, odnosno najviše se ulagalo u depozite kod banaka i investicione nekretnine. Treba naglasiti da je takvom strukturu ulaganja Društvo do sada na kvalitetan način sačuvalo uložena sredstva i ostvarilo određeni prinos.

U narednoj tabeli prikazana je struktura ulaganja sredstava tehničkih rezervi na dan 31.12.2023. godine, a prema obrascu US1:

Tabela 41 Pregled ulaganja sredstava tehničkih rezervi

Rbr	Oblik ulaganja	Ukupno	
0	1	2	%
7.1	Akcije kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS i BiH maxs.30%(isti emitent do 10%)	14.029,70	0,06
7.2	Akcije kojima se trguje na slobodnom berzanskom tržištu		

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	u RS i BiH max.10%(isti emitent do 5%)	8.694,52	0,04
9	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninama mak. do 20(po jednom korisniku 10%)	2.200.000,00	9,85
11	Nekretnine i druga prava na nekretninama do 40% ali u jednu nekretninu ili više koje su povezane i čine 1 cjelinu do 20%	8.200.728	36,71
12	Oročeni depoziti kod banaka u RS,odnosno BiH,maks.50% a u jednu banku do 20%	9.879.402,34	44,22
14	Sredstva na računima društva za osiguranje do 10% u jed.banko do 5%	2.037.288,23	9,12
	Ukupno:	22.340.142,79	100,00
	Tehničke rezerve društva na dan 31.12.2023.g.	22.340.142,79	100,00

➤ **Ostvareni prinosi na ulaganja**

Akcije emitenata, kojima Društvo raspolaze sa 31.12.2023. godine i koje Društvo koristi za pokriće tehničkih rezervi, svođenjem na fer vrijednost su u toku godine imale pozitivan trend kretanja u iznosu od 1.574,96 KM.

Finansijski plasmani odobreni u skladu sa internom procedurom za odobravanje zajmova, sa stanjem 31.12.2023. godine i koji služe za pokriće sredstava tehničkih rezervi, donijeli su prihod od kamata u ukupnom iznosu od 48.522,25 KM. Ostvarene ukupne kamate na nivou godine po osnovu finansijskih plasmana su u iznosu 170.108,18 KM.

Po osnovu investicionih nekretnina koje Društvo izdaje u zakup a služe za pokriće tehničkih rezervi, ostvaren je prihod od 247.659,12 KM. Prihod od zakupa po svim osnovama je ostvaren u iznosu od 544.841,10 KM.

Oročeni depoziti u poslovnim bankama u Društvu, a koji služe za pokriće tehničkih rezervi, su donijeli prihod od kamata u iznosu od 139.738,16 KM, uz raspon stope kamata od 0,5-2,80%. Ukupno oprihodovane kamate na nivou godine po osnovu oročavanja depozita iznose 207.075,99 KM.

IZVJEŠTAJ O ODNOSIMA SA POVEZANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREGLED PRAVNIH FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Tabela 42 Evidencija pravnih lica povezanih sa Društvom:

Rbr	Naziv pravnog lica	Adresa, mjesto prebivališta	Osnov povezanosti(%)	Lice ovlašteno za zastupanje
1	"Nešković" doo Bijeljina	Sremska 3, Bijeljina 76300	98,44 učešće u kapitalu osiguranja	Jovica Vučković
2	"Autocentar Nešković" doo Bijeljina	Sremska 3, Bijeljina 76300	99,17 učešće osiguranja u kapitalu doo	Lazić Velibor
3	"N Group" doo Bijeljina	Pavlovića put, Bijeljina 76300	Sin akcionara	Žiko Nešković

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

4	"NN Holding" doo Bijeljina	Sremska 3,Bijeljina 76300	Sin akcionara	Nenad Nešković
5	Dragan Nešković	Ž.F.Terora 5,Bijeljina 76300	vlasnik	

Tabela pregleda transakcija sa povezanim pravnim i fizičkim licima

PL	Osnov povzanosti	Početno stanje	Promet D.	Promet P.	Saldo	Prihod	Rashod
1	Матично правно лице са учешћем у капиталу 98,44%	0,00					
	30000-Акцијски капитал	9.844.000,00			9.844.000,00		
	033001-Дугорочни фин.пласмани-матично прав.лице	1.600.000,00		400.000,00	1.200.000,00		
	2010101-Пот.по основу колективног осигурања	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00		
	2010105-Потраживања по основу осигурања гостију	0,00	50,00	50,00	0,00		
	2011001-Пот.по основу обавезног осиг.влас.мот.возила	0,00	65.615,21	65.615,21	0,00		
	228100-Потраживање по основу ЗК	0,00	316,00	316,00	0,00		
	2010301-Пот. по осн.каско осигура. мот.воз.на соп.пог.	520,00	10.866,56	6.866,56	4.520,00		
	2010801-Пот.по основу пр.од.лод пожара и др.оп.	37.974,00	51.111,81	58.388,17	30.697,64		
	2010901-Пот.по основу осиг.машина од лома	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00		
	2011301-Пот.по основу прем.општа одговорност	0,00	4.635,00	1.945,00	2.690,00		
	228500-Потраж.по основу закупа	17.084,07	207.008,84	222.512,91	1.580,00		
	228600-Потраживања по осталим основама	0,00	0,00	0,00	0,00		
	220000-Потраживања по основу камата за пок.тех.рез.	3.333,33	32.666,70	33.333,36	2.666,67		
	220001-Пот.за камате по осталим основама	7.922,22	79.511,34	87.433,56	0,00		
	670100-Приход од продаје основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6121301-Приход од премије опште одговорнисти	0,00			0,00	4.635,00	
	6111001-Приход од обавезног осигувача вазила	0,00			0,00	65.442,28	
	6100102-Приход од прем.осигураца од пос.несрећ.слу.	0,00			0,00	172,93	
	659000-Приход од ЗК	0,00			0,00	316,00	
	6110301-Приход прем.каска осигур.мот.воз на соп.пог.	0,00			0,00	10.866,56	
	6120801-Приход прем.осиг.од пожара и др.опасносги	0,00			0,00	51.111,81	

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	6120901-Приход од премије осиг.машина од лома	0,00			0,00	0,00	
	6100101-Прих.од осиг.нес.случаја на послу и ван посла	0,00			0,00	4.257,00	
	6100105-Приход од премије осигурања гостију	0,00			0,00	50,00	
	653000-Приход од закупа	0,00			0,00	176.930,52	
	660000-Приход од камате-матично пл.	0,00			0,00	112.178,04	
	230016-Краткорочни финансијски пласмани	4.300.000,00	3.700.000,00	4.980.000,00	3.020.000,00		
	234333-Дио дугороч. пласмана који доспјевају до 1 г.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	540002-Трошкови горива	0,00			0,00		131.616,46
	540005-Трошкови гријања	0,00			0,00		314.641,17
	540100-Трошкови текућег одржавања	0,00			0,00		360,90
	540401-Трошкови материјала не канцеларијског	0,00			0,00		1.024,82
	548010-Трошкови ноћења	0,00			0,00		200,00
	544000-Трошкови препрезентације	0,00			0,00		8.935,53
	545200-Трошкови премије осигурања	0,00			0,00		1.151,43
	464000-Обавезе према добављачима	-30.782,18	382.216,33	457.930,31	-106.496,16		
	464300-Обавезе по основу закупа	0,00	30.114,00	30.114,00	0,00		
	5220801-Накнаде штета имовина пожар	0,00			0,00		8.500,00
	4300801-Обавезе по основу штете имовина пожар	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00		
	476001-Обавезе по основу дивиденде акционара	0,00	8.897.679,03	8.897.679,03	0,00		
	022419-Имовина с правом кориштења	132.953,80	3.242,03		136.195,83		
	029419-Исправка вриј.имовине с правом кориштења	-73.607,45		27.239,14	-100.846,59		
	419000-Обавезе по основу имовине с правом кориштења	-32.984,71	25.453,13		-7.531,58		
	429000-Крат.обавезе по основу имо. с правом кориш.	-29.394,00	30.114,00	30.834,00	-30.114,00		
	530419-Амортизација имовине с правом кориштења	0,00			0,00		27.239,14
	562419-Камате на имовину с правом кориштења	0,00			0,00		2.138,84
	579000-Трошкови поврата премије	0,00			0,00		6.675,55
2	Зависно правно лице Autocentar Nešković doo uč.и капиталу са 99,17%	0,00			0,00		
	030000-Учешће у капиталу зависних правних лица	600.000,00			600.000,00		

Godišnji izveštaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	2011001-Пот.по основу обавезног осиг.влас.мот.возила и пом.на путу	0,00	28.398,64	28.398,64	0,00		
	2010801-Пот.по основу пр.оси.лод пожара и др.оп.	0,00	3.196,86	3.196,86	0,00		
	2010301-Пот. по осн.каско осигура. мот.воз.на соп.пог.	6.331,35	22.811,22	20.485,57	8.657,00		
	2010108-Потраж.по осн.осигур.путника у јавном превозу	0,00	202,89	202,89	0,00		
	220001-Пот.за камате по осталим основама и кол.осиг.радника	0,00	2.116,67	2.116,67	0,00		
	231519-Потраживанја по осн.краткор.фин.пласмана	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
	228100-Потраживање по основу ЗК	0,00	268,00	268,00	0,00		
	228500-Потраж.по основу закупа	1.871,73	55.205,28	52.476,57	4.600,44		
	2011801-Пот.по основу премије помоћ на путу	0,00			0,00	354,00	
	6100108-Пот.по осн.прем. осиг.путу јав.м превозу и кол.ос.радника	0,00			0,00	202,89	
	6100102-Приход од прем.осиг.лица од пос.несрећ.слу.	0,00			0,00	250,59	
	660000-Приход од камате	0,00			0,00	2.116,67	
	6110301-Приход од прем.каска осигур.мот.воз на соп.пог.	0,00			0,00	22.811,22	
	659000-Приход од ЗК	0,00			0,00	268,00	
	6120801-Приход од прем.осиг.од пожара и др.опасности	0,00			0,00	3.196,86	
	653000-Приход од закупа	0,00			0,00	47.184,00	
	6111001-Приход од обавезног осиг.власника возила	0,00			0,00	27.794,05	
	540100-Трошкови текућег одржавања и остало	0,00			0,00		15.226,26
	579900-Трошкови поврата премије	0,00			0,00		358,32
	023000-Опрема	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
	464000-Обавезе према добављачима	-1.446,20	15.955,93	15.226,26	-716,53		
	5210301-Накнаде штета по сонову каска	0,00			0,00		5.962,81
	4300301-Обавезе по онову штете каска	0,00	5.962,81	5.962,81	0,00		
	5211001-Накнаде за штете по осн.обав..осигура. мот.во.	0,00			0,00		
	4301001-Обавезе за шт.по осн.обавез осиг.мот.возила	0,00			0,00		
3	По правилнику о трансферним цијенама,чл.4 stav 4 N Group doo BN	0,00			0,00		
	231000-Краткорочни финансијски пласмани	550.000,00	500.000,00	668.503,00	381.497,00		

Godišnji izveštaj o poslovanj(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	220001-Потраживања по основу камате	1.375,00	15.459,80	15.891,56	943,24		
	228500-Потраживања по основу закупа	875,11	3.500,64	4.375,75	0,00		
	2010105-Пот.по основу осигурања гостију	0,00	50,00	50,00	0,00		
	2011001-Пот.по основу обавезног осиг.влас.мот.возила	0,00	2.648,04	2.648,04	0,00		
	2010101-Пот.по основу колективног осигурања	0,00	425,52	425,52	0,00		
	2010901-Пот.по основу осиг.машина од лома	0,00	839,23	839,23	0,00		
	2010801-Пот.по основу пр.оси.од пожара и др.оп.	0,00	1.670,38	1.670,38	0,00		
	228100-Потраживања за ЗК	0,00	28,00	28,00	0,00		
	6100105-Приход од прем.осигурања гостију	0,00			0,00	50,00	
	6111001-Приход од обавезног осигу.власника возила	0,00			0,00	2.629,74	
	6100102-Приход од прем.осиг.лица од пос.несрећ.слу.	0,00			0,00	18,30	
	6100101-Приход од колект.осигур.радника	0,00			0,00	425,52	
	6120901-Приход од прем.осиг.машина од лома	0,00			0,00	839,23	
	6120802-Приход од премије осигур.од пожара	0,00			0,00	1.670,38	
	659000-Приход од ЗК	0,00			0,00	28,00	
	660000-Приход од камате	0,00			0,00	15.459,80	
	653000-Приход од закупа	0,00			0,00	2.992,00	
	5220901-Нак.штете имов.осигурање маш.од лома	0,00			0,00		
	4300901-Обавезе по основу осиг.машина од лома	0,00			0,00		
4	По правилнику о трансферним цијенама,чл.4 став 4 NN Holding doo BN	0,00			0,00		
	2011001-Пот.по основу обаве. осиг.влас.мот.возила	0,00	479,73	479,73	0,00		
	2010101-Пот.по основу колективног осигурања	0,00	472,80	472,80	0,00		
	228500-Потраживања по основу закупа	4.709,80	60.203,22	58.974,71	5.938,31		
	2010105-Пот.по основу осигурања гостију	0,00	50,00	50,00	0,00		
	2011301-Пот.по основу прем.општа одговорност		4.035,00	1.345,00	2.690,00		
	220001-Потраживања по основу камате	1.941,67	22.096,67	22.288,34	1.750,00		
	231000-Краткорочни финансијски пласмани	840.000,00	700.000,00	840.000,00	700.000,00		
	228500-Потраживања по основу ЗК	0,00	4,00	4,00	0,00		
	6111001-Приход од обавезног осигу.власника возила	0,00			0,00	478,08	

Godišnji izvještaj o poslovanj(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

	6100102-Приход од прем.осиг лица од пос.несрет.слу.	0,00			0,00	1,65	
	6100101-Приход од колект.осигур.радника	0,00			0,00	472,80	
	6100105-Приход од прем.осигурања гостију	0,00			0,00	50,00	
	6121301-Прих.од премије опште одгов.	0,00			0,00	4.035,00	
	659000-Приход од ЗК	0,00			0,00	4,00	
	653000-Приход од закупа	0,00			0,00	51.455,76	
	660000-Приход од камата	0,00			0,00	22.096,67	
	540002-Трошкови горива				0,00	0,00	
	464300-Обавезе по основу добављача	-299,99	3.599,87	3.599,88	-300,00		
	022419-Имовина с правом кориштења	16.289,18		3.257,84	13.031,34		
	029419-Исправка вријед. имовине с правом кориштења	-9.773,52		3.257,84	-13.031,36		
	419000-Обавезе по основу имов.с прав.кориштења	-3.308,39	3.385,15		76,76		
	429000-Крат.обав.имове с правом кориштења	-3.599,88	3.599,88	3.599,88	-3.599,88		
	530419-Амортизација имовине с правом кориштења	0,00			0,00		
	562419-Камате на имовину с правом кориштења	0,00			0,00		
5	Власник,са учешћем у капиталу 1,56%	0,00			0,00		
	300001-Акцијски капитал	156.000,00			156.000,00		
	476001-Обавезе по основу дивиденде акционара		141.003,45	141.003,45	0,00		

**IZVJEŠTAJ O ODNOSIMA SA LICIMA KOJA POSJEDUJU KVALIFIKOVANI UDIO U DRUŠTVU,
DIREKTOROM, ČLANOVIMA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA I INTERNOG REVIZORA**

Rbr	Fizičko lice	Adresa,mjesto prebivališta	Opis	Ukupan iznos tran.(posle.napl.)	Otpis potraživanja	Stanje 31.12.2022.g.
1	Dragan Nešković	Žrtava fašističkog terora 5 Bijeljina,76300	Vlasnik 1,56%	0	0	0
2	Milenko Mišanović	Petrogradska 57 Bijeljina,76300	Direktor	0	0	0
3	Simić Tomo	Ive andrića 16/2/9 Bijeljina	Predsjednik uprav.odbora	224,00	0	
4	Jovanović Mile	Crnjelovo, Bijeljina, 76300	Član uprav.odbora	615,00 0	0	0
5	Lazić Velibor	1.Maja ½ 76300 Bijeljina	Član uprav. odbora	0	0	0

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

6	Sandra Jovanović	Dušana Baranjina 1a/12 Bijeljina,76300	Izvršni direktor za osiguranje	0	0	0
7	Sekulić Ornella	Ive Andrića 46 d/15 76300 BijeljinaAndrića 76300 Bijeljina	Izvršni dir.za opšt.e,pr.i fin.pos.	0	0	0
8	Ilija Sekulić	V.Obarska Bijeljina,76300	Interni revizor	0	0	0

STRUKTURA I IZNOS DONACIJA

Društvo je iz slobodnih sredstava po odluci organa upravljanja odobrilo sledeće donacije:

Tabela 43 Pregled donacija

Redni broj	Naziv korisnika	Namjena	Datum transakcije	Iznos
1	Velika Obarska	Obnova hrama	03.02.2023	2.000,00
2	Fudbalski klub HE Višegrad	sponzorstvo	30.10.2023	600,00
3	Manifestacija kof.beba	sponzorstvo	05.07.2023	200,00
4	Konferencija druš.za osig.	sponzorstvo	15.09.2023	3.000,00
				5.800,00

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od dana završetka poslovne godine pa do dana predaje finansijskih izvještaja nije bilo značajnih događaja koji bi uticali na budući položaj i finansijsko stanje Društva u smislu MRS 10,u nadi da će nastupajući periodi omogućiti nesmetano funkcionisanje privrede a time i Društva.

PROCJENA OČEKIVANOG BUDUĆEG RAZVOJA

Društvo je u posmatranoj 2023. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat i zadržalo svoju dosadašnju poziciju na tržištu osiguranja. U skladu sa godišnjim, kao i dugoročnim finansijskim planom poslovanja, utvrđenim od strane nadležnog organa, očekuje se rast premije osiguranja, prije svega, u dijelu neobaveznih osiguranja te zadržavanje dosadašnjih pozicija u pogledu obaveznog osiguranja.

U cilju daljeg razvoja Društva planira se ulaganje u nove proizvode – usluge, a u vidu donošenja novih uslova i tarifa, kao i usklađivanje već postojećih sa zahjevima tržišta i klijenata, kako postojećih tako i potencijalnih.

Dalji razvoj i ulaganja očekuju se i u stručnom i kadrovskom osposobljavanju zaposlenih, organizacionoj strukturi i poslovnoj mreži Društva.

Godišnji izveštaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

AKTIVNOSTI U VEZI SA ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM

Društvo u posmatranom periodu nije imalo značajnih aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem u smislu *MRS 38*, osim dijela ulaganja koja se odnose na nadogradnju softvera za poslovanje Društva.

OTKUP AKCIJA

Društvo se u poslovnoj 2023. godini nije bavilo otkupom akcija.

POSLOVNI SEGMENTI

Društvo nema poslovnih segmenata u smislu *MRS 14*.

FINANSIJSKI INSTRUMENTII NJIHOV UTICAJ NA FINANSIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA

Finansijski instrumenti predstavljaju predmet trgovanja na finansijskom tržištu. Najznačajniji i najrazvijeniji oblik finansijskih instrumenata su hartije od vrijednosti. Hartije od vrijednosti koje se nalaze na finansijskom tržištu, a sa kojima Društvo raspolaže, su akcije emitentata prema navedenoj tabeli .

Akcije emitentata kojima Društvo raspolaže, a prema računovodsvenoj politici su namjenjene trgovaju i sve promjene vrijednosti se efektuju preko bilansa uspjeha. U poslovnoj 2023.g. akcije su imale efekat rasta u iznosu od 1.574,96KM.

Vrijednost navedenih akcija je na datum njihove transakcije iznosila 871.626,22 KM,što je svakako tokom godina imalo nepovoljan uticaj na finansijsko stanje Društva,obzirom da se efekat promjena odražavao preko bilansa uspjeha.Stanje akcija na dan 31.12.2023.g.:

Tabela 44 Pregled finansijskih instrumenata

Oznaka	Emitent	Prosj.cij.	Broj akcija	Vrije. na dan 31.12.2023.
ŽIPR	Žitopromet ad Bijeljina	0	0	0
RFUM	Rafinerija ulja Modriča	0,09	152000	13.224,00
HEDR	Hidro.el.na Drini Višegrad	0,35	2302	805,70
INOP-U-A	DUIF-Invest nova u preobl.	0,22	7919	1.769,89
RNAF	Rafinerija nafte Brod	0,01	110317	1.103,17
PTRL	Petrol (Nestro)B.Luka	0,65	11679	7.591,35
	Ukupno:			24.494,11

**CILJEVI I POLITIKE DRUŠTVA U VEZI SA UPRAVLJANJEM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKAMA
ZAŠTITE OD RIZIKA**

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Kontinuirano kroz proces poslovanja Društva obezbjeđuje se stalno praćenje i identifikovanje svih rizika i njihovo mjerjenje kako bi se preventivno i pravovremeno izloženost Društva prema istim svela na najniži nivo kojim se ne ugrožava poslovanje i imovina Društva.

Iako se poslovanje Društva odvijalo u vema složenim uslovima kako zbog dešavanja u svijetu, konkurenциje, a time i nestabilnim uslovima privređivanja Uprava Društva je uspjela da u poslovnoj 2023. godini ostvari neto dobit od 6.478.591 KM iz redovnog poslovanja. Pri tome nije bila ugrožena imovina, likvidnost, interesi osiguranika, prava oštećenih lica i uvijek su blagovremeno i uredno ispunjavane sve zakonske obaveze i obaveze koje proističi iz internih akata. Cilj Uprave je i u narednoj poslovnoj godini ostvariti dobar finansijski rezultat, a pri tome adekvatnom politikom upravljanja rizicima zaštiti imovinu, očuvati likvidnost, zaštiti interes osiguranika, ne ugroziti prava oštećenih lica.

U tom smislu Uprava je usvajanjem niza internih akata i strogim pridržavanjem obaveza koje proističu iz istih nastojala obezbijediti zaštitu od brojnih rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su stalno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intezitetom. Kod društava za osiguranje postoji rizik koji društvo preuzme po osnovu ugovora o osiguranju od svojih klijenata i rizik koji proističe samim poslovanjem društva. U svom poslovanju društvo je izloženo mnogim rizicima kao što su: rizik osiguranja, tržišni rizik, rizik deponovanja i ulaganja, cjenovni rizik, rizik neusklađenosti imovine sa obavezama, pravni rizik i sl.

Društvo vodi politiku upravljanja rizikom promjena cijena HOV ili tržišnim rizikom na način koji treba da obezbijedi da se formira kontrolisani nivo izloženosti riziku promjene faktora tržišnog rizika, a radi ostvarivanja dobiti iz očekivane promjene tih faktora i radi predupređivanja mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Društva usled nepovoljnog kretanja na tržištu.

Ulaganje u HOV čija se cijena izražava u različitim valutama sa sobom nosi i potencijalni rizik da taj dio ulaganja bude izložen riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku, odnosno obračunsku valutu kojom se izražava vrijednost ulaganja. Iako Društvo za sada nije imalo ovakvu vrstu ulaganja u HOV, to ne umanjuje značaj da se i ova vrsta rizika blagovremeno identificuje, jer samo tako se može svesti na prihvatljivu mjeru kada se ostvare uslovi za ovu vrstu ulaganja. U procesu ulaganja ne smije se zanemariti ni politički i ekonomski rizik iz razloga što imaju jak povratni uticaj na kretanja finansijskih tržišta, pa je u skladu s tim i vrijednost ulaganja podložna političkim, društvenim i ekonomskim kretanjima, kako u zemljama u kojima su ta sredstva uložena, tako i širem okrežuju. Na navedene rizike, u principu, Društvo ne može uticati i baš zato sredstvima tehničkih rezervi mora upravljati na takav način da ih što manje izloži ovoj vrsti rizika.

Kreditni rizik vezuje se za vjerovatnoću da emitent dužničkih HOV u koje je Društvo uložilo ili namjerava uložiti sredstva tehničkih rezervi nije ili neće biti u mogućnosti da u cijelosti izmiri svoje obaveze u roku dospijeća, što povratno ima uticaja na tokove likvidnosti i na vrijednost imovine Društva.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Rizik likvidnosti podrazumijeva rizik kada društvo za osiguranje nije u stanju da unovči svoje investicije kako bi izmirilo dospjele finansijske obaveze. Osnovni cilj upravljanja rizikom likvidnosti je obezbjeđenje sigurnog poslovanja Društva u svrhu održanja izloženosti riziku likvidnosti unutar definisanih granica.

Rizik po osnovu osiguranja naročito obuhvata: rizik od neadekvatne procjene rizika preuzetog u osiguranje, rizik oko neadekvatnog nivoa samopridržaja, rizik od neodgovarajućeg utvrđivanja uslova osiguranja, rizik oko neadekvatnog obezbeđenja tehničkih rezervi društva i sl.

Tržišni rizik kojem je Društvo izloženo proističe iz nepovoljnih promjena na tržištu osiguranja i finansijskom tržištu. Ova grupa rizika obuhvata: rizik konkurenkcije, rizik promjene kamatnih stopa, rizik promjene cijena hartija od vrijednosti, rizik promjena cijena nepokretnosti, devizni rizik, rizik neadekvatnog prilagođavanja zahtjevima osiguranika i sl.

➤ Finansijska sredstva

U aktivi Društva se vode finansijska sredstva odnosno akcije koje su od perioda njihove nabavke imale uticaj na finansijski rezultat Društva. Iz navedenih razloga Društvo vrlo oprezno ulaze u HOV0, prije svega vodeći računa o postojećem stanju na tržištu kapitala, nastojeći da rizik od ulaganja svede na najmanju mjeru. U 2023. godini je Društvo je biljžilo blagi efekat povećanja vrijednosti akcija.

Rizik promjene kamatnih stopa naročito se manifestuje kod deponovanja i ulaganja sredstava i pozajmljenih sredstava.

➤ Oročeni depoziti

Društvo je iz slobodnih novčanih sredstava oročavalo depozite u različitim poslovnim bankama. Prilikom oročavanja, a u cilju smanjenja rizika od ulaganja sredstava, vodilo se računa o tržišnosti deponovanih sredstava, odnosno očuvanju njihove realne vrijednosti, a manje o iznosu obračunatih kamata. Navedeni depoziti su vezani za klauzulu bezuslovnog razoročavanja i stavljanja na raspolaganje Društву, kao i za iskazivanje protuvrijednosti depozita u EUR-u. U toku godine 2023. godine, iako su depoziti bili izloženi kamatnom riziku (USD), riziku likvidnosti dužnika, ostvarene su ukupne kamate u iznosu od 207.075,99 KM, koje su uticale pozitivno na finansijski rezultat, a time i na novčani tok Društva.

Tabela 45 Pregled oročenih depozita na dan 31.12.2023. godine

Dugoročni depoziti

Naziv banke	Dat.oročava.	mj	Dospjeće	Br.ugovora	Iznos	%kam.
Atos Banka ad B.Luka	05.12.2022	36	05.12.2025	567-151-55900328-90	586.749,00	2,10
Addico Banka ad B.Luka	10.11.2022	36	10.11.2025	20609947	500.000,00	2,00
NLB Bank ad B.Luka	13.07.2022	36	13.07.2025	1888848440	500.000,00	1,10
MF Banka ad B.Luka	20.03.2023	36	20.03.2026	5721405590009395	500.000,00	2
MF Banka ad B.Luka	15.09.2022	36	15.09.2025	572-102-55900002-96	1.564.664,00	1,90
Intesa sanpaolo dd Sarajevo	31.10.2023	36	31.10.2026	60798	1.955.830,00	2,80

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Nova Banka ad B.Luka	21.03.2023	24	21.03.2025	1003142317	500.000,00	2
Nova Banka ad B.Luka	09.06.2023	36	09.06.2026	1003186381	782.332,00	2,30
Nova Banka ad B.Luka	08.05.2023	36	08.05.2026	1003168553	1.809.544,74	1,50
Nova Banka ad B.Luka	05.04.2023	36	05.04.2026	1003149991	1.017.031,60	2,30
Komercijalna banka ad B.Luka	28.03.2023	36	28.03.2026	DP2023/12	500.000,00	2,30
Komercijalna banka ad B.Luka	23.06.2023	36	23.06.2026	DP2023/20	500.000,00	2,80
Komercijalna banka ad B.Luka	22.09.2023	36	22.09.2026	DP2023/28	500.000,00	3
Zirat banka ad	18.10.2023	13	18.11.2024	1863415570144877	500.000,00	2,50
Ukupno:					11.716.151,34	

Kratkoročni depoziti

MF banka ad B.Luka	18.10.2023	12	18.10.2024	5722475570053870	500.000,00	2,60
Zirat Banka dd Sar.	18.10.2023	13	18.10.2024	1863415570228491	500.000,00	1,5
Komerc.banka ad BL	26.10.2021	36	26.10.2024	DP 2021/52	750.000,00	1,45
Ukupno:					1.750.000,00	

➤ **Dati zajmovi**

U cilju zaštite naplate zajmova i očuvanja njihove realne vrijednosti ugovoren je rok vraćanja zajma, mjesечni obračun kamate, uknjižba založnog prava na nepokretnosti, blanko potpisane mjenice, ovjereni i potpisani nalozi i polisa osiguranja založne nepokretnosti od rizika požara i nekih drugih opasnosti za vrijeme trajanja zajma sa klauzulom o vinkulaciji na zajmodavca. Na plasirana sredstva zajmova koja Društvo služe za pokriće tehničkih rezervi u toku godine ostvaren je prihod od kamata u iznosu od 48.522,25 KM.

Tabela 46 Pregled odobrenih zajmova

Naziv komitenta	Iznos zajma	Datum odobravanja	Datum povrata	Kamata u %
Nešković d.o.o.	2.000.000	26.01.2022	26.01.2025	2,00
Brčko - gas d.o.o.	1.000.000	17.12.2021	17.12.2026	2,00
UKUPNO	3.000.000			

➤ **Kratkoročni finansijski plasmani- ostali**

Društvo je iz slobodnih novčanih sredstava odobravalo kratkoročne zajmove povezanim i nepovezanim pravnim licima u cilju ostvarivanja prihoda od kamata, pri čemu je bilo izloženo riziku likvidnosti dužnika i riziku kamatnih stopa. Na osnovu ugovora o zajmu definisan je iznos, rok vraćanja zajma, kamatna stopa i instrumenti obezbeđenja zajma. Po osnovu navedenih zajmova Društvo je u toku 2023 .g. ostvarilo kamatu u iznosu od 170.108,18 KM.

Tabela 47 Kratkoročni finansijski plasmani

Naziv komitenta	Dat.oroč.	mj	Dospjeće	Br.ugovora	Iznos	%kam.
-----------------	-----------	----	----------	------------	-------	-------

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Nešković doo Bijeljina	16.03.2023	12	16.03.2024	2066	500.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	07.03.2023	12	07.03.2023	1249	600.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	27.01.2023	12	27.01.2024	525	420.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	31.01.2023	12	31.01.2024	609	400.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	10.02.2023	12	10.02.2024	813	500.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	06.04.2023	12	06.04.2024	1885	100.000	1,80
Nešković doo Bijeljina	08.12.2023	12	08.12.2024	6439	500.000	1,80
N Grupa doo Bijeljina	07.09.2023	12	07.09.2024	4513	350.000	3
N Grupa doo Bijeljina	25.04.2023	12	25.04.2023	2155	31.497	3
NN Holding doo BN	01.12.2023	12	01.12.2023	6310	700.000	3
Sindikat jzu Zvornik	05.01.2023	12	05.01.2024	6864/22	3.000	
Ukupno:					4.104.497	

➤ **Starosna struktura potraživanja (procjena aktive)**

U cilju realnijeg iskazivanja bilansnih pozicija, Društvo je vršilo procjenjivanje svih potraživanja, a u skladu sa "Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija". Kao jedan od važnijih faktora prilikom procjenjivanja potraživanja je docnja u izmirenju obaveza prema Društvu.

Društvo je omogućilo svojim komitentima da po ugovoru o načinu plaćanja premije, izmire svoje obaveze na rate, za premiju nezgode, kaska, imovine i po osnovu regresnih potraživanja.. Pored navedenog po "Pravilniku o načinu procjenjivanju bilansnih i vanbilansnih pozicija", knjiženi su rashodi po osnovu ispravke potraživanja u iznosu od 14.605,05 KM. U toku 2023 godine po osnovu regresa koji su ranije ispravljeni naplaćen je iznos od 4.953,70 KM u korist naplaćenih otpisanih potraživanja, dok je na rasode po osnovu otpisa potraživanja knjižen iznos od 5.221,02 KM zbog nemogućnosti naplate.

Tabela 48 Starosna struktura avansa i potraživanja na dan 31.12.2023. godine

Р Б	Опис позиције	Ко- нто	Недоспјело	I катего- рија доспјело до 90 дана	II катего- рија доспјело од 91 до 180 дана	III катего- рија доспјело од 181 до 270 дана	IV катего- рија доспјело преко 271 дан	Укупно доспјела потражи- вања	Укупно потражи- вања	Испра- вниједно- сти потражи- вања	Станje потражи- вања нето (из билинса)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+ 7+8)	10=(4+9)	11	12=(10-11)
	1.Уку. пот. по основу премије уче.у нак. штета и ост.купци	201 до 209	132.071,11	44.196,08	310,15		20.758,79	65.265,02	197.336,13	29.701,38	167.634,75
	2.Потра.из специ.посло- ва	210 до 219	122.143,87	85.900,00	29.674,0 5	5.260,00	117.551,75	238.385,80	360.529,67	145.124,12	215.405,55
	3.Друга потраживања	220 до 229	36.339,00	18.399,23			20,00	18.419,23	54.758,23	2.945,50	51.812,73

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

1	I-УКУПНО ПОТРАЖИВ. (1+2+3)		290.553,98	148.495,31	29.984,20	5.260,00	138.330,54	322.070,05	612624,03	177.771,00	434.853,03
2	II-Дати аванси	150-159		864,26	59,09			923,35	923,35	92,78	830,57
3	IIIKrat.fin.plasmani	230-238	6.478.991,11						6.478.991,11		6.478.991,11
	Ukupno		6.769.545,09	149.359,57	30.043,29	5.260,00	138.330,54	322.993,40	7.092.538,49	177.177,863,78	6.914.674,71

Likvidnost

Društvo svakodnevno prati likvidnost, a u skladu sa "Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti drušva za osiguranje". Izvori sredstava koji se koriste prilikom izračuna koeficijenta likvidnosti doprinose da koeficijent bude uvijek iznad 1. Pošto je Društvo svakodnevno izloženo cjenovnom, kreditnom, valutnom, deviznom i ostalim rizicima vrši se mjesечно planiranje potreba za likvidnošću.

Na dan 31.12.2023.godine koeficijent likvidnosti je iznosio 5,85 uz obračun prikazan u narednoj tabeli:

Tabela 49 Skraćena i prilagođena tabela za izračunavanje koefici. 31.12.2023. g.dine

P.бр.	Опис	Конто синтетички	31.12.2023
1	2	3	4
1	Новчана средства на пословним рачунима у домаћој валути	241, 242	4.721.340,82
2	Новчана средства на девизним рачунима по средњем курсу на дан обрачуна	244, 245	116.433,55
3	Новчана средства у благајни (у домаћој валути и девизама)	243, 246	5,71
4	Очекивани приливи по основу премија осигурања , односно реосигурања за наредних седам (7) дана		353.156,49
I	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА ЛИКВИДНА СРЕДСТВА (1 до 12)		5.190.936,57
1	Обавезе по основу штета и уговорених износа из уговора о осигурању и саосигурању које досpiјевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 43	20.631,10
2	Dospjele obaveze za premiju i specifične obavze		40.896,99
3	Обавезе по основу зарада и накнада зарада које досpiјевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 45	133.744,57
4	Доспјеле обавезе из пословања	дио 46	92.211,30
5	Обавезе из пословања које досpiјевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 46	67.720,33

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

6	Доспјеле обавезе за порезе и доприносе	дио 47	39.533,25
7	Обавеза које досп.до седам (7) дана од дана за који се изр.коef.	дио 47	1.775,85
8	Доспјеле друге краткорочне обавезе	дио 47 и 49	
II	УКУПНО ДОСПЈЕЛЕ ОБАВЕЗЕ (13.1. до 13.14.)		396.513,39
	КОЕФИЦИЈЕНТ ЛИКВИДНОСТИ (I/II)		13,09

Tokom godine koeficijent likvidnosti Društva utvrđivan na nprijed navedeni način bio je veći od 1.

POLITIKA REOSIGURANJA I SAOSIGURANJA

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, a koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo kontinuirano, već više od decenije, za veliki dio preuzetih rizika obezbeđuje reosiguravajuće pokriće.

Dva akta poslovne politike Društva kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja i saosiguranja su:

- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja i
- Odluka o tabeli maksimalnog samopridržaja za 2023. godinu

Za poslovnu 2023. godinu Društvo je zaključilo ugovore o reosiguranju za sljedeće vrste osiguranja:

1. Reosiguranje viška štete domaće autoodgovornosti
2. Kvotno-ekscedentni ugovor o reosiguranju imovinskih rizika
3. Reosiguranje viška štete za zelenu kartu.

Svi ugovori zaključeni su sa domaćim reosiguravačem Bosna Re d.d. Sarajevo, s tim da prva dva ugovora Društvo neposredno zaključuje sa Bosna Re d.d. Sarajevo, dok se realizacija ugovora za štete po zelenoj karti vrši posredstvom Biroa ZK u BiH.

Bosna Re d.d. Sarajevo uživa rejting finansijske jačine B+ (good) potvrđen od strane najstarije i najuglednije agencije za određivanje rejtinga društava za osiguranje i reosiguranje "A.M. BEST".

U poslovnoj 2023. godini Društvo je zaključilo tri ugovora o saosiguranju, jedan iz osnova kasko osiguranja, jedan iz osnova kasko osiguranja šinskih vozila i jedan iz osnova osiguranja profesionalne djelatnosti, a sva tri u svojstvu pratećeg saosiguravača. Po tom osnovu ostvaren je prihod od premije saosiguranja u iznosu od 11.985,39KM.

Po osnovu poslova saosiguranja u poslovnoj 2023. godini nije bilo likvidiranih šteta.

Detaljan izvještaj o politici reosiguranja i saosiguranja utvrđen je u posebnom izvještaju Društva, na koji svoje mišljenje daje ovlašćeni aktuar i koji se zajedno sa ostalim finansijskim izvještajima dostavlja Agenciji za osiguranje RS.

PRIMJENJENA PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo je dana 17.10.2014. godine donijelo Kodeks korporativnog upravljanja broj UO-CXXXIV-03/2014, koji predstavlja dokument kojim se definišu standardi korporativnog upravljanja, a posebno oni koji se odnose na način rada organa Društva, odnos sa akcionarima i zaposlenima u Društvu, osiguranje transparentnosti poslovanja i odnos prema trećim licima, odnosno zainteresovanim stranama.

Kodeksom su uspostavljeni principi korporativne prakse i rada organa Društva u skladu sa kojima se ponašaju nosioci korporativnog upravljanja Društva, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom djelovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Osnovna načela Kodeksa su: jasno razrađene procedure za rad organa koji donose važne odluke, transparentnost poslovanja, izbjegavanje sukoba interesa, efikasna unutrašnja kontrola i efikasan sistem odgovornosti.

Odredbe Kodeksa usmjerene su na dalju nadgradnju korporativnih odnosa kroz implementaciju međunarodno prihvaćenih principa i iskustava najbolje prakse korporativnog upravljanja.

Primjenjujući Kodeks korporativnog upravljanja, Društvo je u svom poslovanju primjenjivalo i pravila korporativnog upravljanja koja se odnose na prava akcionara i to: pravo na upravljanje akcionarskim društvom, pravo na pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu, pravo na dividendu, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška, pravo na ravnopravan tretman akcionara i pravo prečeg sticanja novih akcija, kao i ostala prava propisana Zakonom.

Standardi korporativnog upravljanja koji se odnose na način rada organa društva, a koji su takođe sadržani u navedenom Kodeksu, primjenjivani su u radu Skupštine Društva, Upravnog odbora, Generalnog direktora, Izvršnog odbora, te Interne revizije i kontrole, eksterne revizije i aktuarskih poslova, sa posebnim osvrtom na sukob interesa u organima Društva.

Društvo je u svom poslovanju, u skladu sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja, primjenjivalo principe korporativnog upravljanja kojim se obezbeđuje pravovremeno objavljivanje i javnost svih materijalno značajnih informacija vezanih za Društvo, uključujući finansijsku situaciju, rezultate poslovanja, vlasništvo i upravljanje Društvom. U skladu sa navedenim principom Društvo je javno objavljaljivalo: godišnji i polugodišnji finansijski izvještaj, revizorski izvještaj, odluke o sazivanju skupštine akcionara, prijedloge odluka skupštine akcionara i odluke skupštine u vezi sa isplatom dividende i promjenom na kapitalu, te ostale podatke o značajnim događajima i radnjama koje utiču na buduće poslovanje društva u skladu sa pravilnikom Komisije za hartije od vrijednosti kojim se reguliše izvještavanje i objavljivanje informacija od strane društva.

Društvo je svoje finansijske izvještaje, koji obuhvataju bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine, promjene na kapitalu i napomene uz finansijske izvještaje, sastavljalo u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

Godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, kao i revizorski izvještaj, Društvo je objavljivalo u skladu sa zakonskim rokovima, polugodišnji do 31. jula, godišnji nerevidirani do 28. februara, godišnji revidirani finansijski izvještaji, revizorski izvještaj, aktuarski izvještaj, izvještaj o godišnjem poslovanju do 30. aprila.

Skraćene šeme bilansa uspjeha i stanja, zajedno sa revizorskim mišljenjem i osnovnim podacima o članovima uprave društva, društvo je objavilo u jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji BiH u zakonskom roku od 15 dana od dana sastavljanja izvještaja o reviziji.

Podaci o značajnim događajima su objavljivani u zakonskom roku od sedam dana od dana nastanka značajnog događaja.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

SPISAK USLOVA I TARIFA

Redni broj	Vrsta osiguranja	Vrsta akta	Naziv akta	Datum usvajanja
1	1	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
2	1	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
3	1	Tarifa	Izmjene i dopune Tarife premija za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	30.12.2014.
4	1	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja	25.12.2015.
5	1	Tarifa	Izmjene i dopune Tarife premija za osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	07.06.2017.
6	1	Tabela	Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posljedice nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
7	1	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje učenika I studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
8	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje pretplatnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
9	1	Uslovi	Dopunski uslovi za paušalno osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
10	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje potrošača struje, plina I slično od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
11	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje posetilaca kulturno-umjetničkih, sportskih I drugih priredbi, kongresa, političkih I drugih stručnih sastanaka od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
12	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja	25.12.2015.
13	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje članova lovačkih I ribolovačkih organizacija od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
14	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje letačkog osoblja I putnika pri upravljanju I vožnji avionima I drugim vazdušnim letjelicama od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
15	1	Uslovi	Dopunski uslovi za kolektivno kombinovano osiguranje penzionera od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
16	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih lečilišta I slično od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
17	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje članova planinarskog saveza od poljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
18	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje polaznika tečaja skijanja I plivanja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
19	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje kaskadera I lica koja učestvuju u akrobacijama I drugim opasnim scenama od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
20	1	Uslovi	Dopunski uslovi za kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
21	1	Uslovi	Izmjene Dopunskih uslova za kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	30.12.2014.
22	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje ronilaca od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
23	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje lica pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne I druge spasilačke djelatnosti od poljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
24	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje učesnika radničkih sportskih igara, dečjih ili omladinskih olimpijada I slično od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
25	1	Uslovi	Uslovi za osiguranje odgovornosti ugovarača osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
26	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje lica za vreme ferijalnog letovanja, zimovanja logorovanja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

27	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje hajkača (goniča) u lovnu od poledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
28	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje dobrovoljnih davalaca krvi od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
29	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje demontera mina, granata I drugih eksplozivnih predmeta od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
30	1	Uslovi	Dopunski uslovi za dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
31	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje djece od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
32	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje kulturno-umjetničkih društava od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
33	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje članova domaćinstva od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
34	1	Uslovi	Dopunski uslovi za paušalno osiguranje vozača, putnika I radnika od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
35	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje turista I izletnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
36	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje studenata za vrijeme boravka u inostranstvu od poljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
37	1	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje članova sportskih organizacija od poljedica nesrećnog slučaja (nezgode)	16.02.2007.
38	2	Uslovi	Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja	24.09.2021.
39	2	Tarifa	Tarifa putničkog zdravstvenog osiguranja	24.09.2021.
40	2	Tarifa	Izmjene i dopune Tarifa premija za dopunsko zdravstveno osiguranje	30.12.2014.
41	2	Tarifa	Izmjene Tarife premija za dopunsko zdravstveno osiguranje	17.09.2018.
42	2	Uslovi	Uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (operacije)	30.12.2014.
43	2	Uslovi	Uslovi za kolektivno osiguranje lica od težih bolesti i posledica bolesti	30.12.2014.
44	3	Tarifa	Tarifa premija X-ak za kombinovano osiguranje motornih vozila	27.12.2012.
45	3	Uslovi	Uslovi za X-ak za kombinovano osiguranje motornih vozila	27.12.2012.
46	5	Tarifa	Tarifa za osiguranje probnih letova	16.02.2007.
47	5	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje zmajeva	16.02.2007.
48	5	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje aviona	16.02.2007.
49	5	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje odgovornosti vlasnika ili korisnika upotrebe aviona prema putnicima u unutrašnjem avionskom saobraćaju	16.02.2007.
50	5	Tarifa	Tarifa za osiguranje aviona u stanju mirovanja	16.02.2007.
51	5	Tarifa	Tarifa za osiguranje prototipova	16.02.2007.
52	5	Uslovi	Uslovi za kasko osiguranje odgovornosti vlasnika odnosno korisnika aviona prema putnicima u unutrašnjem avionskom saobraćaju kl-avks-3	16.02.2007.
53	6	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje čamaca i jedrilica do 15 brt	16.02.2007.
54	6	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje plovnih objekata u izgradnji	16.02.2007.
55	6	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje plovnih objekata u izgradnji (novogradnji, rekonstrukciji)	16.02.2007.
56	6	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje plovnih objekata iznad 15 brt	16.02.2007.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

57	6	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje čamaca i jedrilica do 15 brt	16.02.2007.
58	6	Tarifa	Tarifa za kasko osiguranje plovnih objekata iznad 15 brt (brodovi)	16.02.2007.
59	7	Uslovi	Uslovi za osiguranje robe u međunarodnom kopnenom, riječno-jezerskom i vazdušnom transportu	16.02.2007.
60	7	Tarifa	Tarife premija osiguranja za osiguranje pošiljaka u međunarodnom kopnenom riječno-jezerskom i vazdušnom prevozu	16.02.2007.
61	7	Uslovi	Uslovi za osiguranje robe u domaćem transportu	16.02.2007.
62	7	Tarifa	Tarifa za osiguranje pojedinačnih pošiljki	16.02.2007.
63	7	Uslovi	Uslovi za osiguranje pošiljaka u domaćem transportu po generalnoj polisi	16.02.2007.
64	7	Tarifa	Tarifa broj 1 za osiguranje pošiljaka u domaćem prevozu prema opštim uslovima pošiljaka po generalnim polisama	16.02.2007.
65	7	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje rasplodne stoke od rizika uginuća, prisilnog klanja i povrede	16.02.2007.
66	7	Uslovi	1.Procedura zaključenja osiguranja /A/ 2. Procedura zaključenja osiguranja /B/ - pojedinačno i generalno	16.02.2007.
67	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje teških ili vangabaritnih pošiljaka	16.02.2007.
68	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje rizika odbijanja prijema "rejection", robe u kopnenom transportu	16.02.2007.
69	7	Uslovi	Specijalni uslovi osiguranja rizika oštećenja etiketa u kopnenom transportu	16.02.2007.
70	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje rizika kvara, naduvavanja, bombaze konzervi od mesa, voća, povrća, mlijeka i mlijecnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja kao i sl. proizvoda u transportu	16.02.2007.
71	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje rizika kvara mesa i mesnih prerađevina (osim konzervi) od zaklane živine, divljači, ribe i stoke u kopnenom transportu	16.02.2007.
72	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje rizika kvara svježeg voća, povrća i južnog voća u drumskom transportu (osim konzervisanog)	16.02.2007.
73	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje nafte i naftnih derivata u kopnenom transportu	16.02.2007.
74	7	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje živilih životinja u kopnenom transportu	16.02.2007.
75	8	Uslovi	Uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
76	8	Tarifa	Tarifa premije II za osiguranje industrije i zanatstva od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
77	8	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje imovine	16.02.2007.
78	8	Tarifa	Tarifa premija I za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
79	8	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje zaliha od požara i nekih drugih opasnosti na flotantnoj osnovi	16.02.2007.
80	8	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje od opasnosti zemljotresa	16.02.2007.
81	8	Tarifa	Tarifa za osiguranje u paketu stambenih objekata i stvari domaćinstva	31.05.2018.
82	8	Uslovi	Uslovi za osiguranja u paketu stambenih objekata i stvari domaćinstva	31.05.2018.
83	9	Uslovi	USLOVI ZA OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI	16.02.2007.
84	9	Tarifa	Tarifa premija III za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
85	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje od provalne krađe i razbojništva	16.02.2007.
86	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje stakla od loma	16.02.2007.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

87	9	Tarifa	Tarifa premija V za osiguranje stakla od loma	16.02.2007.
88	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje stvari domaćinstva	16.02.2007.
89	9	Tarifa	Tarifa premija VI za osiguranje stvari domaćinstva	16.02.2007.
90	9	Uslovi	Dopunski uslovi za osiguranje aparata domaćinstva	16.02.2007.
91	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje objekata u izgradnji	16.02.2007.
92	9	Tarifa	Tarifa premija VII za osiguranje objekata u izgradnji	16.02.2007.
93	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje objekata u montaži	16.02.2007.
94	9	Tarifa	Tarifa premija VIII za osiguranje objekata u montaži	16.02.2007.
95	9	Uslovi	Uslovi za osiguranje filmskih preduzeća	16.02.2007.
96	9	Tarifa	Tarifa premija XII za osiguranje filmskih preduzeća	16.02.2007.
97	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje prenosivih uređaja, aparata i instrumenata (pokretna tehnika)	16.02.2007.
98	9	Tarifa	Tarifa premija IX za osiguranje stvari domaćinstva	16.02.2007.
99	9	Tarifa	Tarifa premija XIII za osiguranje usjeva i plodova	16.02.2007.
100	9	Tarifa	Tarifa XVI za osiguranje imovine u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom	16.02.2007.
101	9	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje prenosivih uređaja, aparata i instrumenata (pokretna tehnika)	16.02.2007.
102	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje imovine sa promjenjivom sumom osiguranja	16.02.2007.
103	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjачama	16.02.2007.
104	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje imovine u jämam rudnika sa podzemnom eksploatacijom	16.02.2007.
105	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća	16.02.2007.
106	9	Tarifa	Posebna tarifa premija za osiguranje elektroprivrednih preduzeća	16.02.2007.
107	9	Tarifa	Tarifa premija IV za osiguranje od prvalne krađe i razbojništva	16.02.2007.
108	9	Uslovi	Uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja (informatičke opreme)	16.02.2007.
109	9	Tarifa	Tarifa premija XVII za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja (informatičkih uređaja)	16.02.2007.
110	9	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje po posebnim uslovima aza osiguranje zaliha u procesu porizvodnje od opasnosti loma mašina i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
111	9	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje po posebnim uslovima za osiguranje zaliha u procesu porizvodnje od opasnosti loma mašina i nekih drugih opasnosti	16.02.2007.
112	9	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje useva i plodova	16.02.2007.
113	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje usjeva i plodova poslije izvršene žetve, odnosno berbe	16.02.2007.
114	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje stabala i voćnakak i čokota vinove loze-zasada u rodu	16.02.2007.
115	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje duvana sa procjenom u suvom stanju i naknadom gubitka kvantiteta i kvaliteta davanjem jedne klase više od klase po kojoj je duvan otkupljen	16.02.2007.
116	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje duvana na bazi naknade gubitka samo u težini	16.02.2007.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

117	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje duvana na bazi vršenja procjene u suvom stanju sa naknadom štete u koju bi klasu duvan bio održen da nije oštećen gradom	16.02.2007.
118	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje usjeva i plodova u staklenicima i plastenicima	16.02.2007.
119	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje duvana sa procjenom u zelenom stanju i naknadom gubitka u kvalitetu i kvantitetu	16.02.2007.
120	9	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje životinja	16.02.2007.
121	9	Tarifa	Tarifna grupa XVIII za osiguranje govedarskih farmi na velikim sistemima-agroindustrijskim kompleksima	16.02.2007.
122	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje govedarskih farmi na velikim sistemima-agroindustrijskim kompleksima	16.02.2007.
123	9	Uslovi	Specijalni uslovi za osiguranje živih životinja u kopnenom transportu	16.02.2007.
124	9	Tarifa	Tarifa premija XIV za osiguranje životinja	16.02.2007.
125	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja posebni uslovi za osiguranje pastrmki	16.02.2007.
126	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje vidrica (nerčeva)	16.02.2007.
127	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja posebni uslovi za osiguranje egzotičnih i drugih životinja u zoološkim vrtovima i van njih	16.02.2007.
128	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja posebni uslovi za osiguranje muških rasplodnih grla od opasnosti gubitaka rasplodne sposobnosti	16.02.2007.
129	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja posebni uslovi za osiguranje peradi	16.02.2007.
130	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje pčela	16.02.2007.
131	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje pasa u vezi sa vakcinacijom dehelmitizacijom	16.02.2007.
132	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje pasa	16.02.2007.
133	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje ovaca u vezi sa merinizacijom	16.02.2007.
134	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje životinja u sabiralištima (trgovinska skladišta)	16.02.2007.
135	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje životinja na izložbama	16.02.2007.
136	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje životinja za vrijeme izdržavanja karantina	16.02.2007.
137	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje rizika gubitka rasplodne sposobnosti junica i krava	16.02.2007.
138	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje rizika gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda	16.02.2007.
139	9	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje životinja, posebni uslovi za osiguranje životinja od opasnosti kastracije i ovariotomije	16.02.2007.
140	10	Uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanoj trećim licima	25.12.2015.
141	10	Uslovi	Izmjene i dopune uslova za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanoj trećim licima	17.09.2018.
142	10	Tarifa	Tarifa premija i cjenovnik za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u RS	30.01.2014.
143	10	Uslovi/Tarifa	Uslovi i tarife za osiguranje odgovornosti drumskog vozara za štete na robi primljenoj na prevoz u domaćem transportu	16.02.2007.
144	10	Uslovi/Tarifa	Uslovi i tarife za osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama u međunarodnom transportu	16.02.2007.
145	10	Tarifa	Tarifa za osiguranja odgovornosti drumskog prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz	24.03.2017.
146	10	Uslovi	Uslovi za osiguranja odgovornosti drumskog prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz	24.03.2017.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

147	10	Tarifa	Izmjene i dopune Tarifa za osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz	20.12.2019.
148	11	Tarifa	Tarifa premija za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovana trećim licima i putnicima	11.01.2016.
149	11	Uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovana trećim licima i putnicima	11.01.2016.
150	11	Tarifa	Tarifa za osiguranje odgovornosti vlasnika ili korisnika aviona za štete prouzrokovane trećim licima	16.02.2007.
151	11	Tarifa	Tarifa za osiguranje odgovornosti padobranaca za štete prouzrokovane trećim licima	16.02.2007.
152	11	Uslovi	Uslovi za osiguranje avionske odgovornosti	16.02.2007.
153	11	Tarifa	Tarifa za osiguranje (zakonske) odgovornosti vlasnika aviona za štete prouzrokovane trećim licima	16.02.2007.
154	12	Uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanja zdravlja	11.01.2016.
155	12	Tarifa	Tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanja zdravlja	11.01.2016.
156	13	Uslovi	Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti	16.02.2007.
157	13	Tarifa	Tarifa XI za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti	16.02.2007.
158	13	Uslovi	Uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, notara, geodeta, posrednika nekretninama, poreskih savjetnika, revizora, računovodstvenih i finansijskih servisa	30.01.2017.
159	13	Tarifa	Tarifa za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, notara, geodeta, posrednika nekretninama, poreskih savjetnika, revizora, računovodstvenih i finansijskih servisa	30.01.2017.
160	13	Uslovi	Izmjene i dopune Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, notara, geodeta, posrednika nekretninama, poreskih savjetnika, revizora, računovodstvenih i finansijskih servisa	08.12.2017.
161	13	Tarifa	Izmjene i dopune Tarife za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, notara, geodeta, posrednika nekretninama, poreskih savjetnika, revizora, računovodstvenih i finansijskih servisa	08.12.2017.
162	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje novčanih potraživanja	16.02.2007.
163	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje potraživanja u vezi sa novčanim pozajmicama	16.02.2007.
164	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje potrošačkih kredita od rizika nenaplate	16.02.2007.
165	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi sa novčanim pozajmicama	16.02.2007.
166	14	Uslovi	Uslovi za osiguranje potrošačkih kredita od rizika nenaplate	16.02.2007.
167	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje rizika nenaplate potraživanja nastali isporukom robe privatnim zanatskim radionicama i privatnim radnjama	16.02.2007.
168	14	Uslovi	Uslovi za osiguranje stambenih kredita od rizika nenaplate	16.02.2007.
169	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje stambenih kredita od rizika nanaplate	16.02.2007.
170	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje od šteta usled zloupotrebe povjerenja	16.02.2007.
171	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje, ulaganja u preduzeća u inostranstvu	16.02.2007.
172	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi sa davanjem u zakup inostranim dužnicima na kredit transportnih sredstava i opreme	16.02.2007.
173	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje, ulaganja u preduzeća u inostranstvu	16.02.2007.
174	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s proizvodnjom robe za izvoz po specijalnim porudžbinama	16.02.2007.

Godišnji izvještaj o poslovanju(01.01.2023.- 31.12.2023. godine)

175	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s izvođenjem investicionih radova u inostranstvu	16.02.2007.
176	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja iz prodaje robe ili vršenja usluge inostranom kupcu naplatom uz prilaganje isprava	16.02.2007.
177	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s izvozom robe, izvođenjem investicionih radova i vršenja usluga u inostranstvu na kredit	16.02.2007.
178	14	Tarifa	Tarife za osiguranje izvoznih poslova od komercijalnih rizika	16.02.2007.
179	14	Uslovi	Opšti uslovi i za osiguranje izvoznih poslova od komercijalnih rizika	16.02.2007.
180	14	Uslovi	Uslovi za osiguranje kredita odobrenih građanima za razvoj i bavljanje privrednih i uslužnih delatnosti	16.02.2007.
181	14	Uslovi	Uslovi za osiguranje kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima od rizika nenaplate	16.02.2007.
182	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje turističkih kredita	16.02.2007.
183	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje potrošačkih kredita od rizika nenaplate	16.02.2007.
184	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje novčanih potraživanja	16.02.2007.
185	14	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi sa kupoprodajom hartija od vrijednosti	16.02.2007.
186	14	Uslovi	Opšti uslovi za osiguranje potraživanja I drugih imovinskih interesa od domaćih pravnih I fizičih lica	16.02.2007.
187	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje potraživanja u vezi sa kupoprodajom hartija od vrijednosti	16.02.2007.
188	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje turističkih kredita	16.02.2007.
189	14	Tarifa	Tarifa za osiguranje potraživanja u vezi sa zakupninom, tezgaljarinom ili vozarinom	16.02.2007.
190	16	Uslovi	Uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požaa I nekih drugih opasnosti (osiguranje šomaža)	16.02.2007.
191	16	Tarifa	Tarifa IX za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara I nekih drugih opasnosti (osiguranje šomaža)	16.02.2007.
192	16	Uslovi	Uslovi za osiguranje od šteta usled otkupa falsifikovanih stranih sredstava plaćanja	16.02.2007.
193	16	Tarifa	Tarifa za osiguranje rizika otkupa falsifikovanih stranih sredstava plaćanja	16.02.2007.
194	16	Uslovi	Posebni uslovi za osiguranje od šteta usle zloupotrebe platnih i kreditnih kartica	16.02.2007.
195	16	Tarifa	Tarifa za osiguranje od šteta usled nedozvoljenog korišćenja sredsava na tekućem računu	16.02.2007.
196	16	Tarifa	Tarifa za osiguranje od šteta usled zloupotrebe platnih i kreditnih kartica	16.02.2007.
197	18	Tarifa	Tarifa za osiguranje pomoći na putu	10.03.2022.
198	18	Uslovi	Uslovi za osiguranje pomoći na putu	10.03.2022.
199	18	Tarifa	Tarifa za osiguranje usluge zamjenskog vozila (BACKUP CAR)	10.03.2022.
200	18	Uslovi	Uslovi za osiguranje usluge zamjenskog vozila (BACKUP CAR)	10.03.2022.

„Nešković osiguranje“ a.d.

Generalni direktor, Milenko Mišanović